

«Норуот  
күүһэ —  
көмүөл  
күүһэ!»

# ЭНСИЭЛИ

2013 сыл  
Тохсунньу  
19 күнэ  
Субуота № 7-8  
(10780)

1935 сыл алтынны 5  
күнүгэр төрүттэммитэ

Нам улууһун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга  
«Сыл бастын» хаһыата»

Партиялар олохторуттан

## «АГРАРНАЙ» ХАТТААН КҮӨРЭЙДЭ

Ааспыт нэдиэлэҕэ биһиги улууспутугар Дьокуускайтан, былырын сайын юстиция министрствотыгар регистрация-ламмыт, аграрнай партия Саха республикатынааҕы региональной тэрилтэтин политсэбиэтин председателин солбуйааччыта К.Е. Тимофеев партия политсэбиэтин чилиэннэрин кытта тахсан улуус тыатын хаһаайыстыбатын араас салаатыгар үлэлиир, бу хаттаан тэриллэн эрэр партияҕа чилиэннэн буоларга санааларын хоннорбут дьону кытта көрсөн тэрээһин мунньаҕы ыытта.

Билинги туругунан бу партия чилиэннэрин уопсай ахсаана республика үрдүнэн 600-кэ тиийбит, 16 улууска отделениеламмыт. Саха республикатыгар тэриллибит аграрнай партия политсэбиэтин председателинэн СР ТХМ министрин солбуйааччыта Николай Николаевич Попов талыллыбыт.

Республика кииниттэн кэлбит бэрэстэбиитэллэр партия тэриллибит сыалын-соругун, устаабын, программатын туһунан кэпсээннэрин истэн уонна биэргэлээбит боппуруостарыгар хоруйдары истэн баран мунньахтыы кэлбиттэр: «Аграрнай партия улуустааҕы сүһүөбүн (отделениетын) тэрийиҥ үлэлэһэргэ», — диир биэр санааҕа кэллилэр уонна биэс киһиттэн састааптаах тэрийэр комиссияны тэрийдилэр. Бу биэр санаалахтар түмсүүлэригэр аан бастагынан «Кулаада» б/х баһылыга Радик Гурьевич Лукин чилиэн буоларга сайабылыанна суруйда. Онтон «Биер ньыгыл Россия» партия чилиэнэ Куприян Николаевич Протопопов партиятыттан тахсан аграрнай партияҕа чилиэннэн киирэр баалааҕын биллэрэн тэрийэр комиссияҕа киирэргэ сөбүлэнтин биэрдэ.

И. ИВАНОВ

Үөрэх эйгэтигэр

## РЕСПУБЛИКАҒА — ҮҮС МИЭСТЭ

«Инникигэ хардыы» республикатааҕы эдэр чинчийээччилэр научнай-практической конференциялара үгэс курдук Дьокуускай куоракка тохсунньу 8-10 күннэригэр ыытылынна. Төһө да томороон тымнылар турдаллар, республика улуустара бары кыттаннар, 3 тыһыынчаттан тахса үөрэнээччи чинчийбит үлэлэрин дьүүлүү сүбэ иннигэр көмүскэтиллэр.

Түмүккэ биһиги улууспут 50 киһилээх делегацията үһүс миэстэҕэ тигистэ. Хамаанданан омук тылын конкурсулар Нам улуустааҕы гимназията уонна Хамафаттатааҕы саха-французскай лицей үөрэнээччилэрэ кыттаннар эмиэ 3 бириистээх миэстэни ылыллар. 13 оскуолаттан ордук естественнай наукаларга кыттыы үчүгэй. Лауреаттарынан тыа хаһаайыстыбатын секциятыгар Новгородов Дьыгын (1 Хомустаах, сал. Е.В. Колесова), биология секциятыгар Изюкова Настя (НУТ, сал. Л.Т. Попова) буоллулар уонна Бүтүн Россиятааҕы «Инникигэ хардыы» научнай-практической конференцияҕа кыттарга мэккиттэриллэр. Маны таһынан Охлопков Иван (1 Хомустаах), Скрябин Кеша (Үөдэй) Санкт-Петербурга, Алексеева Мария (Модут) Казань куоракка конференцияларга кыттыахтара.

М. ИГНАТЬЕВА,  
үөрэх управлениета

## Айар конкурстар түмүктэрэ

Сыллата «Энсиэли» хаһыат редакцията общественной корреспонденттар уонна бирийдиллэн ааҕааччылар ортолоругар араас көрүгүнэргэ айар конкурстары ыытар. Ол сиэринэн тохсунньу 13 күнүгэр — Россия

конкурспутугар иккитээн Иннокентий Уваровскай — Күрүлгөн, улуус мунньаҕын депутата, Нам селотун олохтооҕо, бастаата. Кини барыта 14 араас ис хоһоонноох матырыяаллары бэчээттэттэ. Оттон иккис, үһүс миэстэлэргэ ким даҕаны хапсыбата.

Жанрдарынан бастын суруйууга «Информация» кө-

2012 сыл түмүгүнэн «Үтээн үһүйээннэр» булчуттар уонна балыксыттар анал балаһаларыгар суруйуу иһин конкурс ирдэбиллэргэ ким да хапсыбакка кыайылыах быһаарыллыбата.

Үөһэ ааттаммыт номинацияларга тиксиктэх эрээри 2012 сылы быһа редакцияны кытта

\*\*\*

# 2012 СЫЛ БАСТЫН КОРРЕСПОНДЕНА — ЕКАТЕРИНА ЭВЕРСТОВА



Бэчээтин күнүгэр — бу конкурстар түмүктэрин таһаардыбыт, кыайылыахтары быһаардыбыт.

Саамай үрдүк наҕарааданы — «Сыл бастын корреспондента» үрдүк ааты Үөдэй нэһилиэтин дьаһалтатын специалиһа Екатерина Алексеевна Эверстова ситистэ. Кини улуус хаһыатын кытта үһүс сылын күтүөннээхтик үлэлэһэр. 2011 сыл түмүгүнэн «Информация» жанрга номинация кыайылыаҕынан буолбута. Сыл устата Екатерина Алексеевна 17 матырыяалы бэлэмнээн улуус олохтоохторо, хаһыат ааҕааччылары Үөдэй нэһилиэтин үлэтин-хамнаһын сиһилии биллестилэр.

\*\*\*

Ааспыт сыл М.К. Аммосов төрөөбүтэ 115 сылыгар анаан «Максим, мин эйиэхэ кэспиим» диир ааттаах конкурс биллэриллибитэ. Онно 10-ча матырыяалы бэлэмнээн бэчээккэ таһаарыт Альбина Куликина (Хатырык нэһилиэгэ) кыайылыаҕынан табыста.

Норуоттар доҕордоһууларыгар сыһыаннаах «Араарсыбаппыт хара, үрүн диир» ааттаах айар конкурса, хомойуох иһин, балаһыанна ирдэбиллэрэ ситиһилибэккэ биэр да кыайылыах быһаарыллыбата.

Аны «Дьиз кэргэн — иити кыһата» диир ааттаах конкурса эмиэ аҕыйах матырыяал бэчээттээн ким даҕаны кыайыны ситиспэтэ. Оттон «Нам улууһа — спорт түһүлгэтэ» диир эһиил улууспутугар б-с спортивнай оонньуулар ыытылалларынан сибээстээн иккис сылын тэрийэр

рүгүнэ саамай элбэх, 25 матырыяалы суруйбут Хатын Арыы дьаһалтатын сүрүннүүр специалиһа, 2011 с. «Сыл бастын корреспондента» ааты ситиспит Надежда Сивцева кыайылыаҕынан табыста. Салгыы «Интервью» жанрга иккис сылын үргүлдьү Андрей Кобяков бастаата, кини сыл устата 14 интервьюну ОДКХ үлэтигэр-хамнаһыгар анаан таһаарта.

«Очерк» жанрга 7 матырыяалы бэчээттэпит Зинаида Тихонова эрэллээхтик бастаата, бу номинация кыайылыаҕынан буолла. «Публицистика» диир дьон-сэргэ оловун, интэриһин таарыйар жанрга иккис сылын 2 Хомустаах олохтооҕо Петр Тарскай бастаата.

\*\*\*

Ити курдук айар конкурстар түмүктээн туран атын общественной корреспонденттарыгар, ааҕааччыларыгар 2013 сылга биллэрэр айар конкурстарыгар актыыбынай кыттыыны ыларгытыгар, номинацияларга кыайылылары-хогуулары баҕарабыт.

В. КАСЬЯНОВ

Gismeteo прогноз погоды НАМЦЫ	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
НАМЦЫ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ
Облачность											
Осадки											
Температура днем °С	-39°	-35°	-32°	-33°	-36°	-38°	-36°	-39°	-38°	-34°	-34°
Температура ночью °С	-43°	-33°	-34°	-39°	-39°	-41°	-41°	-43°	-42°	-43°	-43°
Давл. мм рт. ст.	767	768	765	761	761	766	768	766	761	766	766
Влажность %	72	69	74	76	73	70	73	71	72	97	97
Ветер м/сек											
Ощущается °С	-39	-35	-33	-35	-39	-38	-36	-40	-42	-34	-35

Улуус нэһилиэктэригэр

## ТЫМНЫЫТТАН ЧАҒЫЙБАККА

Тохсунньу 7 күнүгэр «Киргэн, сырдыгынан сыдыаай, Саҕа дьыл!» диир хаар, муус онгоһук күрүөҕэ түмүктэннэ. Бу күрэх Хатын Арыы нэһилиэгэр төрдүс сылын ыытыллар. Быйыл уопсайа 13 чаһынай ыал уонна 4 тэрилтэ кытына. Тымныы күннэр тураннар кыттааччы быйыл аҕыйабыт.

Дьүүлүү сүбэ тохсунньу 4 күнүгэр бөһүлөктэринэн кэрийэн көрөн маннькэ түмүккэ кэллэ. Тэрилтэлэргэ бастаагы миэстэ — «Сандаара» оҕо саада (Аппааны), иккис миэстэ — «Мичээр» оҕо саада (Кыһыл Дэрэбинэ), үһүс миэстэ — «Хатынчаана» оҕо саада (Аппааны). Чааһынайдарга бастаагы миэстэ — Григорий Егорович, Степанида Михайловна Евстафьевтар (Кыһыл Дэрэбинэ), иккис миэстэ — И.Д., Я.С. Машниковтар, Е.И., Г.Г. Сивцевтар (Аппааны), үһүс миэстэ — К.П. Москвитин (Граф Бизэргэ), Н.Н., И.Е. Петровтар (Аппааны) ылылар. Бары кыттыбыттарга сертификаттар уонна анал бириистэр туттарылыннылар.

Н.Д. СИВЦЕВА, Аппааны

## ЫЙЫТ- ХОРУЙДУУБУТ

Тел: 41-3-32, 41-4-96

Р.В. Федорова, үлэ ветерана,  
Нам сэл:

— Өрөбүллэргэ укуолу ханна ылыахпытын сөбү? Кырдыаҕас, транспор суох дьонно „Суһал көмө“ барарбыт ыраах, табыгаһа суох. Онон поликлиникаҕа дьуһуурунай сисэстэрэни өрөбүллэргэ, саатар субуотаҕа, үлэлэтэр кыаллыа дуо?

А.С. Кириллина, кылаабынай бырааны эмтиир үлэҕэ солбуйааччы:

— Поликлиника үлэлииркэмэ 5 күннээх. Үлэ күнүгэр процедуралар быраас анаабытын кэннэ процедурнай кабинекка онгоһуллаллар. Маннькэ амбулаторнай эмтэни ыарыһах чэпчэки эбэтэр мэлдьи быраас көрүүтүгэр наадыбат дьонно ананар. Өскөртүн ыарыһах чэпчэки эбэтэр орто уонна мэлдьи көрүүгэ, эмтээһингэ наадыар буоллабына, кини стационарга эмтэнэр.

„Суһал көмө“ аата да этэринэн суһал көмөҕө наадыар эрэ дьонно өнгөнү көрөр, амбулаторнай дьонно өрөбүл күн процедураларын онорор эбээһинэһэ суох. Маны нэһилиэнньэ өйдүүх тустаах. 2013 сылтан „Суһал көмө“ булгуччулаах медицинскэй страховка систематыгар көһөн, „Суһал көмө“ ыһыар дьон мед. полистарын, паспорттары, СНИЛС докумуоннарын бэлэмнээн тоһуйуохтаахтар. Ол гынан баран, кээк биричинэнэн докумуоннара суох буоллабына, көмө син биэр онгоһуллар.

Бэлэмнээтэ Л. УВАРОВСКАЯ

**Улуус нэһиликтэригэр**

2012 сыл бүтэһик ыйа бүтэрэ бу тийэн кэллэ. Бу сыл Торуой Хомуустаахха ураты бэлиэ сылын буолла. Ол курдук өр сылларга ыра санаа онгостон кэлбит баҕа санаабыт туолан, саҥа бөһүөлөкпитигэр Сэргэлээххэ аныгы ирдэбилгэ эппиэттиир 156 миэстэлээх таас оскуола үлэҕэ киирдэ. Саҥа үөрэх кыһата аанын тэлэччи аһан, үөрэнээччилэрин билиигэ-көрүүгэ ыгырачуораанын чугдаарта, кылаастарга ыгырда. Учууталлар, төрөппүттэр оҕолорго үөрэх хаачыстыбата үрдээн, чин билиилээх оскуоланы бүтэрэн салгыы үүнэн-сайдан дойдуларын аатын ааттатар дьон буолуохтара диэн эрэллэрин эттилэр.

Саха сирэ Россияҕа холбоспуста 380 сылын торуой хомуустаахтар үөрэ-көтө бэлиэтэтиллэр. Бу бэлиэтээһин мэнэҕэ буолбатах. 1632 с. Петр Бекетов бастакы острогу Буйун учаастагар туттун туһунан историческай өтүнэн үөрэтиллэн, бигэргэнэн турар. Бу чахчылары бигэргэтиигэ биһиги биер дойдулаахпыт У.Д. Сивцева кыраайы үөрэтэр научнай-практическай конференцияларга, семинардарга кыттан, тылын-өһүн этэн, үөрэттиһэн дакаастаан турар. Билигин ол бэлиэ сиргэ Мэнэ Таас ууруллан, чочубуна тутулан нэһилиэк биер ытык сирэ буолан турар. Ульяна Дмитриевна билигин «Исторические личности Якутии XVII-XIX вв.» программа салайааччыта, И.Д. Винокуров — Чабылдан музейин сэбиэдиссэйинэн үлэлиир.

Хомуустаах 2 нэһилиэтин баһылыгынан талылыбыт Афанасий Кирсанович Дмитриев дуоһунаһыгар киирэр үөрүүлээх инаугурациятын бэлиэтээбиппит. Бастакы аһыллытыгар быыбар комиссиятын председателэ В.А. Протопопов нэһилиэккэ талылыбыт 11 депутакка дастабырыанналарын үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарда. Дуоһунаска киири арчылааһынын, алгыстааһынын, сизирин-туомун Саха республикатын тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, улуус Ытык кийитэ, норуот ырыаһыта К.Н. Тихонов аста. Түөскэ кэтиллэр үрдүкү дуоһунастаах баһылык символун медальону кэртэртэ. Ол кэннэ дуоһунаһыгар киирбит баһылык А.К. Дмитриев бар дьонун иннигэр андаһар тылын биэрдэ. Салгыы истин-иһирэх эбэрдэлэр этилиннилэр. Ол курдук, Нам улуунун баһылыгын 1 солбуйааччы Н.В. Слепов, «Алмаасэргибан» бырабылыанньатын председателин 1 солбуйааччы Н.А. Барамыгин, Нам улуунун нэһиликтэрин аҕа баһылыктара о.д.а. бэйэлэрин истин эбэрдэлэрин тиэртилэр, 2 Хомуустаах сайдарын туһугар бары кыаһын, билиитин-көрүүтүн ууран үлэлииргэр баҕа санааларын эттилэр.

Саҥа талылыбыт баһылык Афанасий Кирсанович үлэтигэр киирэн нэһилиэк олоһун дьаһаһын билсэн, тэрилтэлэринэн сылдьан үлэ-хамнас хаамытын, баар итэҕэстэри туоратыыга инники былааннарын билистэ.

\*\*\*  
СР үөрэҕин туйгуна, нэһилиэк киэн туттар кийитэ М.А. Гоголева сайдыыга туһуламмыт «Эйгэ» программа суруйбутун дьон өйөөн, бигэргээн бу бырайыак олунньу ыйтан үлэтин саҕалаабыта.

Ахсынньы 8 күнүгэр төгүрүк остуол тула олорон ырытан,

# САЙДАР СУОЛБУТ САРГЫЛАННЫН

сүбэлэһэн 4 түөлбөнөн хайдыһан үлэни саҕалыырга диэн биер санааҕа кэллилэр. Кийитэтин «Эйгэ» биер сыллаах үлэтин чэрчитинэн ытыллыбыт отчуота эбэрдэ концерт буолла. Нэһилиэк иһинэн тахсар «Эйгэ» хаһыат туох үлэ-хамнас, итэҕэс-быһаас, этиллэр, боппуруостар, эбэрдэлэр у.д.а. ханнык баҕарар теманы таарыйар нэһилиэк олохтоохторугар иһитиннэрэ, биллэрэ турар диэн хаһыат кылаабынай редактора, СР үөрэҕиритин туйгуна Е.А. Абрамова ыспаран кэлсээн, сүбэ-ама биэрдэ.

«Дьобур» ис куруһуогун СР үөрэҕиритин туйгуна Н.И. Сивцева иистэнэр талааннаах уонна баҕалаах дьахталларга тэрийэн У.Н. Окоемоваҕа аналлаах «Ис ситимнээх оһуордаах ылыгыт» айар бичээтэ үрдүк таһымна буолан ааста. Ону таһынан дьобурдаах иистэннээннэр үлэлэрин быы-

стапкага нэһилиэкпит ыһааҕын кийэргэпитэ В.И. Шириева, М.Д. Олесова, П.Н. Петухова, М.Н. Протопопова, М.Г. Филиппова, У.Н. Окоемова, А.Н. Протопопова, Л.Е. Пестрякова сатабылларын ситэрсэн, сүбэлэһэн өссө да сайыннарар баҕа санаалаахтар.

Уһун кэмгэ Аҕа түмсүүтүн салайан кэлбит П.К. Семей-

нов араас булт көрүгнэригэр сыһыаннаах мунхаҕа, сыалытыгыгар, куйуурга күрэхтэһии ыттыта. А.А. Местников булт туһунан айылбаҕа тахсан сизиртуому тутуһуу быраабылатын кытта билиһиннэрдэ, дьибээ-уокка, ыраастанын, арчыланьы туһунан бэсидэлэри оҕорбута.

«Тобул» эйгэ айар талааннаах салайааччыта Е.В. Слепова араас кроссвордары, өй-санаа тобуллаҕас буоларыгар эрчийэр ооньуулары ыттыта, олохтоох автор Л.Е. Пестрякова «Дойдум миэнэ Торуойум», «Сүрээм сипсийэрин сурукка тиһэбин» диэн кинигэ тахсарыгар үлэлэһэн таһаартарда. Инники өттүгэр өссө да элбэх былааннардаах үлэли сылдьар. Елена Васильевна аһан иһэр сылга улуус библиотекаларын иһинэн ытыллыбыт «История моей библиотеки» диэн күрэххэ 1 миэстэни, IX республиканскай конкурса библиотекардар «Области библиотековедения,

библиографии и киноведения» научнай үлэлэрэ дипломунаҥа наҕараадаламмыта.

Кыра сааһыттан ыллыыр талааннаах кыһы таба көрөн, «Дьибэрэй» музыкальной студия салайааччыта А.П. Старков 10-с кылаас үөрэнээччитин Ксюша Протопопованы кэрэ эйгэвэ уһуйан, сольнай концерин дьонсэргэ истиитигэр улууска тийэ көрдөрүлүннэ.

«Чэгиз» эйгэ: эдэр салайааччы Е.М. Егорова, спортсаала директора Д.Д. Олесов тэрилтэлэринэн, оҕолорго, дьибэ кэргэнгэ, ийэлэргэ, аҕаларга туһааннаах араас көрүгнэ күрэхтэһиилэри ыттылар. В.Н. Новгородов сырдык кэриэһигэр республика таһымнаах теннис турнира үрдүк таһымна ытыллыбыта.

«Сылык»: завуч И.Ф. Юшкова оскуола иитэр-үөрэтэр үлэтин манаһын билиһиннэрдэ, үөрэнээччилэр улууска, республикаҕа ытыллар семинарга, конференцияларга кыттан ситиһиллэнэн, саҥа оскуола киирэн өссө дьаныһан үөрэнэн сайдыахтара, үүнүөхтэрэ диэн эрэл санаатын үлэһиннэ.

Мария Алексеевна Гоголева атын сиргэ көспүтүнэн бэйэтин онугар «Эйгэ» үлэтин сүрүннүүр кийинэн М.Г. Филипповаҕа итэҕэли, үлэлиэ диэн эрэлин эттэ. «Эйгэ» программа ытыр бары меропряттиеларын олохтоох «Түһүлгэ» киинин, спортсаала үлэһиттэрэ иилээн-сағалаан нэһилиэк иннигэр таһаараллар.

**Л.Е. ПЕСТРЯКОВА,**  
2 Хомуустаах

«Судаарыстыба эһиги кэннигитигэр туруон бағарбат буоллаҕытына, кини сиптэриттэн илһигитин хостоон»

**АХШ Колорадо штатыттан сенатора Гари Харт**

**Биһиги өрөспүүбүлүкэ-битигэр кэнники кэмгэ коррупционер чунуобуньуктары саралааһын айдааныгар тутати Америка биллэр политикты тыллара уонна Глеб Жеглов: «Уоруйах хаайыыга олоруохтаах!»** диэн аатырбыт этиитэ өйгө киирэр.

## Айдаан коррупция бэлиэтэ дуо?

Санатан эттэххэ, ааспыт сыл бүтүүтэ, ахсынньы 27 күнүгэр, атыр айдаан тахсыбыта – өрөспүүбүлүкэ дьиз-уот коммунальнай хаһаайыстыбатыгар уонна энергетикаҕа министириин солбуйааччыта Вадим Ракитин бэрик көрдөөн, ыгыыга-түүрүүгэ буруйданан хаайыллыбыта.

Чопчулаатахха, тойон Ракитин Дьокуускай куорат хаһаайыстыбатын көрөр-истэр сулуоспа бэрэстэбиитэлиттэн бэрик сорботун ылбыт. Онон ити түгэнгэ түбэһэн «умайбыт». Министир солбуйааччыта куорат дьон олорор фондатын хапытаальнай өрөмүөнүгэр үбү көрүү боппуруоһа быһаарылларын туһугар барыта 650 тыһыынча солкуобайы көрдөөбүт.

2012 сыл коррупцияҕа сыһыаннаах айдаанынан баай буолла. Ааспыт дьылы Ракитины бэгэччэгиттэн харбаан ылыы дьыалата дорҕоонноохтук түмүктээтэ. Бэс ыйыгар судаарыстыба харчытыгар бэрэстэбиитэлискэй кылаастаах хас да массынанан атыыласпыт уонна көрөн-тутан илдэ сылдьыбыт өрөспүүбүлүкэ дьиз-уот коммунальнай хаһаайыстыбатыгар урукку министирэ Александр Антоненкоҕа буруйдуур биригэбэр таһаарыллыбыта. Коррупцияҕа сыһыаннаах атын дьыалалар эмиэ иһиллэн барбытара. Өрөспүүбүлүкэ уопсастыбаннаа дорҕоонноох саҥа сонуну ситэ ырыппакка сылдьан, сурах-садьык хоту атын сонуннары оптуобуска, уочаракка туран, интернет-форумнарда, дьибээ куухунаҕа олорон

кэпсэтиигэ билбитэ.

Сорох маассабай информация сирэстибэлээрэ, түгөһүнэн туһанан, аныыга-хараҕа барытыгар судаарыстыбаны бүтүннүү буруйдаан, уокка арыыны кутан биэрбиттэрэ. Маныаха кинилэр бииртэн-биер коррупционнай айдаан тахса турарынан ситимнээн, ол аата дойду үөһэттэн аллараанга диэри барыта коррупцияҕа чайыт диэн түмүгү, санааны биһиэхэ соннуу сатаабытара. Омос көрүүгэ, кырдык, онук курдук. Оттомноохтук толкуйдаабатахха, «Оборонсервистан», «Росагролизинг» сағаламмыт дорҕоонноох дьыалалар уонна өрөспүүбүлүкэ таһымнаах чунуобуньуктар харана эргитиллэринэн түмүктэммит аҕыс айдаан итинтэн төрүүттээх курдуктар.

## Гражданский уопсастыба

Ракитины кытта түбэлтэҕэ болҕомтону тардар биер түгэн баар. Кини Дьокуускай куорат хаһаайыстыбатын көрөр-истэр сулуоспатын үлэһиттэрэ көнө сүрүннээх дьон буолан тутулуна. Оттон кинилэр эмиэ чунуобуньуктар.

Маныаха дьиз-уот коммунальнай хаһаайыстыбатыгар үлэлиир хас биридди муниципальнай сулуоспалаах бэйэтин үлэтигэр министиэристибэ тойотторугтан син биер тутулуктааҕа өйдөнөр. Кини ситиһиллээхтик үлэлиир уонна дуоһунаһынан үрдээн иһитэ үгүс өттүнэн кинилэри кытта сыһыаньыттан тутулуктанар. Ол да буоллар, көннөрү муниципальнай сулуоспалаах дьон, бэрээдэктээхтик, кинилии быһыыламмыттар. Чунуобуньуктар сөптөөх гражданскай позицияны талар маньык холорбурдара сылтан-сыл элбээн иһэр.

Ааспыт сылга судаарыстыбаннай сулуоспалаахтар этиилэринэн харчыны ыган-түүрэн ылыы хас да түбэлтэтэ силиэ-

# САХА СИРИГЭР КОРРУПЦИЈАНЫ ХАЙААТЫЛАР?

стийэлэммитэ. Холобура, «Теплоэнергосервис» компанияҕа судаарыстыбаннай субсидияны биэрэр туһунан докумуоннарда 3 мөлүйүөн солкуобай иһин илии баттаабыт Усть-Куйга бөһүөлөк баһылыга муус устар ыйга бэриги ыларыгар тутуллубута.

2012 сылга доруобуйа харыстабылын систематын, олохтоох бэйэни салайыныы уонна муниципальнай тэрилтэлэр үлэһиттэригэр кэккэ холубунай дьыалалар тэриллибиттэрэ. Балартан үгүстэрэ буруйдуур биригэбэрдэринэн түмүктэммиттэрэ.

Ол курдук, Ньурбатааҕы судмедэкспертиза отделениетын сэбиэдиссэйэ сымыыа ыспыраапканы биэрбитин иһин судаарыстыба тэрилтэлэригэр үлэлирин боптулар уонна 750 тыһыынча солкуобайга ыстарааптаатылар. Олох-дьаһах уонна культура объектарын тутууттар көрүллүбүт үбү интэрмит Мирнэй оройуонун Чуона нэһилиэтин урукку баһылыгын, тэрилтэ бас билиитин интэрмит Амма улуунун ветеринарнай управлениетын салайааччытын, өрөспүүбүлүкэ киин куоратын тупсарыыга аһаҕас үбү уоруга уорбаланаар «Главстрой» МУ дириэктэрин дьыалаларыгар уода силиэстийэ ытыллар.

## Судаарыстыба утарылаһыта

Россия сокуона энкил суох буолбатах диэн өйдөбүл баар. Итинник дииргэ, бағар, кырдык өлүүтэ баара буолуо. Ол гынан баран кэлинни сылларга дойдуга аргыйдык, наллаан коррупцияны утары охсуһарга бэрт көнө тэбиилээх миэрэлэр тиһиликтэр оһоһуллубутун бэлиэтиир сөптөөх. Ол курдук, чунуобуньуктары нолуок декларациятынан ситэлииллэр, төһө дохоттаахтарын, баайдаахтарын-дуоллаахтарын туһунан сибидиэннэни судаарыстыба сулуоспалааччылар уонна су-

даарыстыбаннай дуоһунаска дархаһыйааччылар сыл аайы булгуччу бизрихтээхтэр.

Өрөспүүбүлүкэҕэ итини салайар олбоххо олорор уонна коррупция үөскүүн сөптөөх үрдүк кутталлаах дуоһунастарга үлэлир 600 кэригэ сулуоспалаахха бэрэбиэркэлээтилэр. Ол түмүгэр, 55 сулуоспалаах ситэтэ суох сибидиэннэ биэритэ билиннэ, 2 киһи үлэтигэр уһулунна, судаарыстыбаннай дуоһунаска аһыһар 7 үлэһит сыйылыһына.

Дохуот туһунан кырдыыга суох сибидиэннэни биэриигэ, бобуун, хаачахтары кэһиигэ ирдэбил лаппа күүһүрэн, итэҕэли сүтэриинэн ситимнээн үлэттэн уһулууга тийэ кытаатта.

Гражданскай сулуоспа туһунан сокуону толорууга борокуруор бэрэбиэркэтин түмүктэрин ырытыы – кэһини үксүн олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарыгар тахсарын көрдөрөр.

Ордук тэнийбит суолунан сакаастар туһунан биллэриини таһаарыы сокуоннарын кэһини буолар. 2011 сылтан дойдуга, ол иһигэр биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр, судаарыстыбаннай уонна муниципальнай наадаҕа электроннай аһаҕас аукционнар ытыллылар. Аһаҕас электроннай атыы-тутуу баар буолан, бу соторутааҕыта өрөспүүбүлүкэ биер киин улуунун тыһыынча кэригэ нэһилиэннээлээх, сылга 12 мөлүйүөн солкуобай бүддьүөттэҕэ биер нэһилиэтин дьаһалтата салайааччыта кэһиригэр-барарыгар анаан 1 мөлүйүөн солкуобай сыаналаах Toyota Land Cruiser -100 джип массыынаны атыылаһары сылдыра билиннэ.

Аҕыһах сыл анараа өттүгэр, хайа бағарар интернет туһанааччы кыайан көрөр булгуччулаах аһаҕас куонкурус суох эрдэҕинэ, массыынаны атыылаһа этилэр, оттон нэһилиэк доһо баһылык итиник сыаналаах массыынаны хантан ылбытын таайалларыгар эрэ тийиэхтэрэ этэ. Онон бүгүн

бүддьүөтү итинник эргити ааспат.

Судаарыстыба таһымнаах ылыһыллар миэрэлэр сылтан сыл элбээн иһэллэр. Холобура, Саха сиригэр быйылгы сыл сағаланытыгтан киллэриллэр Универсальнай электроннай карта коррупцияны кытта охсуһууга эмиэ сыһыаннаах.

## Айдаан-куйдаан – коррупцияны кытта охсуһуу дуораана

Мөлтөх судаарыстыба уопсастыбаттан бэйэтин итэҕэстэрин өрүү кистиир-сағар идэлээх. Биһигиттэн үгүспүт Сибээскэй Соһуус кыбыстыылаах кистэлэннэрэ арыллыбытыгар, ол ыйааһынын уйбакка ыһыллыбытын көрбүт туоһуларбыт.

Дьон бары аранаҕа тарҕаммыт коррупцияттан сылтаан курдаттыы сыттыбыт системаны көмүскүүн бағарбатаҕа диір омоннаан этии буолуо суоҕа.

Бүгүгнү Россия баар итэҕэстэри биллэр, кистээбэт. Коррупционердар тустарынан кырдыгы кэпсири уонна кинилэри кытта охсуһуу түмүктэрин туһунан этэри куттаммат.

Кырдык, коррупция дойдуга баар. Өрөспүүбүлүкэҕэ эмиэ. Ону ити уорбаланааччы Ракитины да кытта түбэлтэ туоһулуур. Уодаһыннаах санаата табыллыбыта буоллар, чунуобуньук Саҥа дьылы ханна эмэ күннээх Анталияҕа көрсүө эбитэ буолуо. Ол гынан баран барыта төттөрү буолан тарыста. Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыктары Ракитин «хааһына дьийтигэр» атаарда. Ити судаарыстыба коррупцияны кытта охсуһарын туоһута. Туохха да, ханнык да үрдүк дуоһунаска чэпчэтии оһоһуллубат. Уонна уопсастыбаттан кистири-саға буолбатах. Ити эрэли үөскэтэр.

**Сергей Муксунов**

**Үөрэх эйгэтигэр**

Ахсынньы 25 күнүгэр 1 Хомустаах нэһилиэгэр “Сайды” оҕо айымньытын дьиэтин иһинэн «Умелые руки» куруһуок салыйааччыта Новгородова Наталья Константиновна 2 сылын улууска оноһуктар күрэхтэрин тэрийэн бытта. Ааспыт сылга “Харыйачаан” күрэхтин ыһыгыта. Оттон быйыл олус интэриэһинэй «Сага дьыллаабы Хаар киһи» онгоһугун күрэхтин тэрийдэ.

Манна барыта 14 оскуола, 127 оҕо, 140-ча үлэ кэлэн кыттыны ыллылар. Оскуолалартан элбэх оҕо кыттан биһиги олус үөртүлэр. Онон бары кыттыбыттарга улахан махталбытын тирэйдэбит. Конкурс түмүгүнэн алын кылаастарга 1 миэстэ Арбын орто оскуолатыттан Иванов Дима «паутинка» ньыманан оноһуллубут хаар киһитэ, 2 миэстэ Салбан орто оскуолатыттан 1 кылаас үөрэнээччитэ Сивцев Стёпа композицията, 3 миэстэ Нам начальнай оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ Бурнашева Милена туалетнай кумааһынан өрөн онорбут хаар киһитэ буоллулар. Улахан кылаастарга 1 миэстэ Хамафатта орто оскуолатын 8 кылааһын үөрэнээччитэ Новгородова Аяана сиэлтэн онорбут хаар киһитэ, 2 миэстэ Көбөкөн орто оскуолатын 5 кылааһын үөрэнээччитэ Ядрихинская Владислав папье-маше ньыманан оноһуллубут хаар киһитэ бу-

# БЫЙЫЛ – ХААР КИҢИ

оллулар, 3 миэстэвэ улуустаабы гимназия 5 кылааһын үөрэнээччитэ Черкашина Виллоита «паутинка» ньыманан оноһуллубут хаар киһитэ тигистэ.

«Көрөөччүлэр биһирэбиллэрэ» номинацияга Бөгүн орто оскуолатыттан Захаров Женя (3

кылаас) папье-маше ньыманан оноһуллубут хаар киһитэ, «За креативность» номинацияга 2 Хомустаах орто оскуолатыттан Гермогенова Валерия (1 кылаас), Гермогенов Игорь (3 кылаас) күрүчүөгүнэн баайан онорбут хаар киһилэрэ, «За оригиналь-



ность» номинацияга Таастаах орто оскуолатын 4 кылааһын үөрэнээччитэ Казанова Алина «Акробат» хаар киһитэ тигистилэр. Кыайыылаахтар грамотанан, анал бириистэринэн наараадаланнылар уонна бары кыттааччылар сертификатынан

бэлиэтэннилэр.

Бу быыстапканы олунньуга диэри кэлэн көрүөххүтүн сөп. Аны кэлэр Сага дьылга Хаарчааналар күрэхтэрин тэрийэхпит. Көхтөөхтүк кыттаарын. Көрсүөххэ диэри!

«Сайды» пресс-киинэ

**Хайдах олордугут, ыаллар?**

Эргэ дьылы атаара, сага сылы көрсө Үөдэй нэһилиэгэр элбэх тэрээһин ытытылынна. Ахсынньы бастакы күнэ нэһилиэк общественноһын уопсай муньаһынан сабалланна. Сыллаабы үлэ түмүктэрин, инники былааннар тустарынан киэн далааһыннаах кэпсэтиһии буолла.

Бу ааспыт сыл түмүгэр олохтоох библиотэка сэбиэдиссэйэ Сидорова Ксения Степановна 100 тыһ. солк. грант ылла.

Улуустаабы социальнай харалта управлениета биһиги нэһилиэккэ социальнай үлэһит штатын көрдө. Манна М.Н. Новгородова ахсынньы 1 күнүттөн үлэтин садалаата, билинни туругунан 4 кырдыаһы көрөр-истэр.

Инбэлиит суопшардар улуустаабы күрэхтэригэр М.Н. Феоктистов, А.П. Ядреев, К.К. Эвер-

лан ааста. Аһаҕас кэпсэти, санаа атастаһыта, бөлөбүнэн арахан таайбаранга күрэхтэһии ытытылар, кыайыылаахтар сибидэйи сурунаалларынан наараадаланнылар.

Эр дьон сүбэтин председателэ И.Н. Шестаков Мэнэ-Хагалас улуунун Майа сэлиэһинэтигэр Нам улуунун делегациятын кытта опыты атастаһан кэллэ.

Баһылык С.В. Ядреев сыллаабы отчуота нэһилиэһинэ уонна депутаттар иннилэригэр эмизэ бу күннүргэ ытытылынна. Дьаһалта специалистарын уонна баһылык сыллаабы отчуотун истэн баран уопсай куолаһынан «туйгун» сыананы туруордулар. Элбэх боппуруостар тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар, сир боппуруоһугар киридилэр. Инники үлэвэ туһаайыллар, элбэҕи толкуйдаатар уонна олоххо киллэрэр биридиилээн дьонтон тустаах этиилэр, санаалар киридилэр.

Сага дьыллаабы бэлэхтэр туттарылынылар. Дьибэ олоһорго оҕолорго аналлаах Сага дьыллаабы утреннигы «Таал-Таал эмээхсин» остуоруйанан кулууп үлэһиттэрэ тэрээһиннээхтик ытытылар. «Сарыал» сынньалаҥ киинигэр Үөдэй олохтоох уола Неустроев Январий Январевич сага директорунан ананна.

Тохсунньу 5 күнүгэр аҕа саастаах көлүнэлэр Сага дьыллаабы биэчэрдэрэ Үөдэй нэһилиэһин ветераннарын сэбэтигин тэрийиитинэн ытытылынна. Ыаллы олоһор Партизан, Хомустаах бастакы нэһилиэктэрэ ынырылаах мааны ыалдыттар буоллулар. Маскарадка, биридиилээн, бөлөбүнэн үнкүүгэ, ырыаҕа, быйлыгы сага дьыллаабы ооньуурдарга, откриткаларга күрэхтэр үрдүк тэрээһиннээхтик ытытылынылар. Бу биэчэргэ аҕа саастаах көлүнэлтэн ырыаҕа үнкүүгэ тэннээхтэрин булбатах I Хомустаахтан Дмитрий Аргунов, Мария Корякина, Максим Тихонов, Галина Прокопьева, Партизантан Людмила Соловьева, Мария Турантаева, Розалия Зыкова, Анастасия Свинобоева, Нина Колесова, Любовь Муксунова, Ольга Кривошапкина, Үөдэйтэн Любовь Татаринова, Петр Федотов, Александра Оконешникова, Полина Кельдиева, онтон да атыттар буоллулар. Быйлыгы откриткалары коллекциялааһынна саамай сөхпүтүм дьон 1950 сыллаахтан садалаан муньубут Үөдэйтэн Мария Гаврильевна Эверстова кыайыылааһынна табыста.

Тохсунньу 7 күнүгэр түөлбөлөрүнэн Ороһооптооһу баал үрдүк таһымна буолан ааста. Бу киэһэ пааранан үнкүүгэ, бастын кэрэ аһар баалга кэтэр киэргэлигэр (Сага дьыллаабы саҕа, ачыкы, түүшүлэ, суумка, сэлээппэ, бүрүчүөскэ), саамай кэрэ киэһээни былааччыһа күрэхтэр ытытылынылар. Түмүккэ «Бастын үнкүүһүт паара» Анисия, Алексей Дягилевтар дьибэ кэргэттэрэ, «Бастын үнкүүһүт дьибэ кэргэн» Светлана, Ксенофонт Петровтар дьибэ кэргэттэрэ ыллылар. Түөлбөнэн күрүчүөгүнэн бастын киэргэлгэ бастакы миэстэ «Сайдам», иккис «Дьулуур», үһүс «Сардана» түөлбөлөр буолан инники күөннэ табыстылар. Киэһээни кэрэ былааччыһа Зоя Платонова, «Айылгы» түөлбө салайааччыта, бастаата. Дьоро киэһэни түөлбөлөр бастын ырыаһытара киэргэттилэр.

Екатерина ЭВЕРСТОВА, Үөдэй

# ЫРЫАНАН АРЫАЛЛААН

Сага дьыл ыйданалаах түүнүгэр хамафатталарга биер дыкти түгэн сатыылаата. Үөһэ мэнэ халлаантан Ый кыһа ыаҕайалаах биэдэрэтин парашют онгостон кулууп иннигэр кэлэн түстэ. Ый кыһын көрсөөрү олохтоохтор кырдыаҕастыын, эдэрдин кулууп дьибэ диэки тизгэйэ-саарайа субуһаллар. 9 ч. ааһыта ниргирдээх музыка тохтуурун кытта үнкүүһүтэр сцена иннигэр үмүөрүһэллэр. Мөһүүрэнэн күлүмүрдээн уп-уһун, дьылыгыр, көнө унуохтаах, кыраһыабай бэйэлээх саха эстрадатын биер чабылхай сулуһа Варя Ларионова — Ый кыһа сценаҕа кириэн кэлэр. Кини аан бастаан манна мустубут дьону Сага дьылынан ээрдэлээн кутта-симнэ. Онтон бэйэтин ырыаларын тобу тардан кэбистэ, көрөөччүлэри үнкүүлүүргэ ыгырда. Бу барахсаныг көрөрө-истэрэ, туттар-хап-тара, үнкүүлүү-үнкүүлүү ыллыра уруккуттан лаппа уларыйбыт, сайдыбыт (аҕыйах сыллаабыга кэлэн барбыта). Ыллырын быһыгар көрөөччүлэри сценаҕа ыгыран таһааран араас көрдөөх ооньуулары ыгыталаата.

Кыайыылаахтарга Сага дьыллаабы өгнөөх халандаардары уонна бэйэтин компакт-дискэлэрин бириис быһытынан туттартаата. Ыалдыһыт, Ый кыһа, көрөөччүлэри сынньатан үнкүүлэтэ-үнкүүлэтэ үс төгүллээн төхтөрүөн сценаҕа тахсан 20-тэн тахса ырыаны толордо. Ол аайы таһаһын уларыттан истэ. Кэлин уутугар-хаарыгар кириэн, олох да саалаҕа кириэн, сынньанааччылары кытары ыллы-ыллы тэннэ үнкүүлэстэ. Ити курдук Варя Ларионова — Ый кыһа кэлэн Сага дьыллаабы киэһэбитин улаханник киэргэтэн, сэргэхситэн барда.

\*\*\*

«Түһүлгэ» сынньалаҥ киинин үлэһиттэрэ Сага дьылга сагаттан сага бырайыактары толкуйдаан көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ылаллар. Бу сырыыга улуус салайааччыларын уонна нэһилиэктэр баһылыктарын ыгыран аҕалан Хамафатта ырыаһыттарын кытта холбоон «Ыллыах иккин, ыллыах биригэ» дьибэ дуэтынан ырыа киһэтин ытытылар. Улуус биллэр ырыаһыта, мелодист, тамада, Саха республикатын культураны туйгуна Афанасий Татаринов ыгырыллан кэлэн концерты үүннээн-тэһиннээн, салайан ытыта. Кини «Сага дьыл киһэтэ» дьибэ ырыатынан ааны аста. Онтон салгы дуэтынан ырыалар утуу-субуу кириэн истилэр. Билбэт, сага киһини кытта биригэ ыллаһар ыраахаттардаах буолааччы. Ону ырыаһыттарбыт олох да биллэрбэтиллэр. Олохтоох нэһилик баһылыга Иван Максимов Екатерина Заболоцкаялыын «Манҕайгы хаар» дьибэ ырыаны бэркэ тапсан ыллаатылар. Нам улуунун культураны управлениетын начальнига Иван Новиков олохтоох предприниматель Мария Оконешникованы кытта биригэ бэлэмнээн «Мичээрдэ бэлэхтэ» ырыаны итэбэтиилээхтик толордулар. «Түһүлгэ» сынньалаҥ киинин директора Антонина Харитонова уонна Александр Находкин аан бастаан биригэ сценаҕа ситиһиилээхтик табыстылар. Искра нэһилиэһин эдэр баһылыга Петр Абрамов саха-французскай оскуола үлэһитэ Александра Кривогорничалыын хаһаангыттан эрэ биригэ ыллаабыт дьон курдук тапсыһан ыллаатылар. Кинилэр «Таптыыр доворбор» ырыаны көрөөччүлэргэ бэлэхтэтиллэр. Парикмахер уонна директора Надежда Строева уонна Анатолий Дьяконов ырыалара бэркэ табылынна. Никольскай нэһилиэһин баһылыга, паарата кэлбэккэ, Руслан Ипполитов софотуун тахсан ыллаата. Пааратын олоһун да суохтаппата. Улуус баһылыгын солбуйааччы Семен Ядрихинская уонна мелодист Татьяна Гаврильева көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ылаахтарын ыллылар. Тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кылаабынай специалиһа Лена Ильина эдэр ырыаһыт Арсен Васильевтыын куоластара бэркэ сөп түбэстэ. Лена Николаевна өссө софотуун «Дьол амтана» дьибэ ырыанан ыллыыр талааннааһын көрдөрдө.

Ити курдук «салайааччы уонна ырыаһыт» киһэтэ сонун ырыаһыгынан олус бэркэ барда. Киһэтэтин ыччаттарга уоттаах-күөстээх дискотека ытытылынна.

Егор ФЕОФАНОВ, Хамафатта

# САҒА СЫЛЫ КӨРСӨ

стов ситиһиилээхтик кытыннылар. Ахсынньы 14 күнүгэр инбэлииттэр декадаларыгар аналлаах биэчэр буолан ааста. Оҕолорго аналлаах «Мгновенье счастья» уруһуй, «Елочка для тебя» күрэхтэр, улахан дьонго «Дьикти дьарык» уонна уруһуй күрэхтэрэ, көрдөөх ооньуулар, эфэрдэ кэнсиэр ытытылынна. Оскуола оҕолоро нарын тарбахтарынан онорбут откриткалар саамай күндү бэлэбинэн буолла. Бу киэһэ бары илии туугурдаах, өтүк харалаах үөрэн-көтөн төнүннүлэр.

Саха республикатын юстиция министерствота босхо юридическэй консультация нэһилиэһинэ ытыта. Барыта 15 министерствоттан, ведомстволартан үрдүк кылаастаах специалистар биер күн устата үлээтилэр. Уопсайа нэһилиэһинэ араас хайысаҕа 135 ыйытылар киридилэр. Бу өгөнөн күн устата 74 киһи туһанна. Боппуруостар сүннүнэн үөрэбири, баай-дуол министрстволарыгар, пенсионнай управлениеҕа, юстиция комитетыгар, субсидия агенствотыгар киридилэр.

Дьахталлар сэбиэтэтин кытта «Далбар Хотун» сурунаал редактора Галина Полускина уонна сага тахсыбыт «Олох» сурунаал кылаабынай редактора Петр Полускин истиг көрсүһүүлэрэ буо-

Тымны оҕонньор бириһинигэр биер нэдиэлэ устата тэрилтэлэринэн эр дьонго уонна дьахталларга волейбол күрэхтэһиитэ буолан ааста. Уопсайа сэттэ хамаанда кытына. Түмүккэ эр дьонго оскуола оҕолоро бастакы, ыччат иккис, баһаарынай сулуһа үлэһиттэрэ үһүс миэстэни ыллылар. Дьахталларга бастакы миэстэвэ ыччат, иккис миэстэвэ нэһилиэһинэ хамаандата, үһүс миэстэвэ нэһилиэһи дьаһалтатын үлэһиттэрэ тигистилэр. Кыайыылаахтар кубогунан, мэтээлинэн наараадаланнылар. Түөлбөлөрүнэн дуобакка күрэх ытытылынна. Бастакы миэстэвэ «Дьулуур» түөлбө, иккискэ «Кэскил», үһүс бириистээх миэстэвэ «Киин» түөлбө табыстылар. Мань таһынан Тымны оҕонньор бириһинигэр «Ийэм, аҕам уонна мин» күрэх ытытылынна. Александра, Августин Ильиннар кыстары Ванессалыын бастаан кубок хаһаайыннарынан буоллулар. Иккис бириистээх миэстэни Мария, Алексей Саввиннар кыстары Викториялыын, үһүс миэстэни Екатерина, Николай Эверстовтар дьибэ кэргэн уоллара Артемнуун ыллылар.

Сага сыл бастакы күнүгэр «Оҕолорго үөрүүнү бэлэхтиэх» акциянан инбэлиит оҕолорго, биридиилээн үлэтэ суох, кыаммат дьибэ кэргэн оҕолоругар

**Үөрэх зйгэтигэр**

Быйыл 1 Хомустаах нэһилиэгэр үөрэхтээн тэриллитибэ 125 сылыгар аналлаах тэрээһиннэр үрдүк

# КҮННЭЭ БИ ҮЛЭЛЭРИН СЫАНАЛААН

таһымнаахтык аастылар. Бу дьыл ахсынньы 24 күнүгэр өрөгөйдөөх үбүлүөйү түмүктүүр биир чабылхай түгэнинэн «Оҕо аймах туһугар аһаҕаһыт олох» диэн альбом-кинигэ сүрэхтэниитэ буолан ааста. Альбом оскуола түбүктээх үлэтин кэстүбэт кирбиитигэр күнүстэри-түүннэри үлэлиир дьоммутугар — тех. үлэһиттэргэ анаар.

Сүрэхтэни үөрүүлээх күнүгэр альбом геройдарын, оскуола педколлективын кытта ирээ-хоро итии чэйдээх остуол тула олорон сэхэргэһии, ырытыһы буолла. Тэрээһини иилээн-сажалаан бытта саха тылын, литературатын учуутала, Саха республикатын үөрэҕиритин туйгуна Алена Алексеевна Томская. Аан тылы оскуола директора Ульяна Павловна Атласова эттэ.

**Билии – бараммат баай**

Мин сыннааланмар библиотекаҕа сылдьарбын олус сөбүлүүбүн. Кинигэлиин 7 сааспыттан доҕордоһобун. Элбэх кинигэни ааҕаммын билибин хангатабын, үөрэхпэр туһанабын, кыралаан хоһоон айабын. Оттон

Ыңгырылаах ыалдьыттаран педагогическай үлэ ветераннара: Галина Георгиевна Алексеева, Михаил Николаевич Дьяконов, өр сыл интернат сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит Татьяна Макаровна Соловьева, энкилэ суох

үлэлээбит Николай Константинович Федотов онтон да атыттар долгуйан туран өр сылларга бэринилээхтик үлэлээбит оскуолаларыгар истин тылларын анаатылар, үлэлээбит кэмнэрин, биригэ алтыспыт дьоннорун ахтан-санаан аастылар.

Мустубут дьон альбом тахсытыгар үлэлээбит учууталларга: Дарья Дмитриевна Жирковаҕа, Алена Алексеевна Томскаяҕа, Анна Трофимовна Соловьеваҕа, оскуола администрациятыгар манньк бэлэс өйдөбүннүк бэчээттэнэн тахсытыгар дирин махталларын тиэртилэр, баҕа санааларын эттилэр.

Бу альбом тахсытыга — оскуола историятын кэрэхэлиир, көлүөнэлэри ситимниир бөбө укулаат буолар.

**Т.А. СОЛОВЬЕВА,**  
математика учуутала

тернет, телефакс, проектор, ксерокс, электроннай изданиелар, саҕа мебель араас көрүнгэрэ республикатааҕы программа чэрчитинэн көрүллэллэр.

— **Саҕа библиотекаҕа кирии тэрээһинэ хайдах ааста?**

— Кинигэҕэ харыстабыллаахтык саһаннаһыгы иитэр

# БИБЛИОТЕКА – САҢА КЭМНЭ

эдьийим Лукавина Сахайаана эмиз кинигэ ааҕарын олус сөбүлүүр, кини былырын „Бастын ааҕааччы-2011” номинация кыаһылааһынан буолбута. Билигин эдьийим Намнааҕы педколледж студентката.

Биһиги I-Хомустаах нэһилиэкпитигэр сэтгиннигэ модельнай библиотека үлэҕэ кирибитэ. Онуоха оҕолуун, улахан дьоннууну бука бары олус үөрдүбүт. Саҕа библиотекабыт аныгы тупсаҕай кэстүүлээх, киэҥ, сып-сырдык. Улахан дьонго, оҕолорго туспа ааҕар саалалардаах, абонементнаах уонна кинигэ харайар анал хостоох. Мин кинигэ уларса таарыйа библиотека сэбиэдиссэйэ Надежда Дмитриевнаны уонна библиотекарь Лариса Петровна кытары көрсөн көпсөттүм.

— **Бастатан туран, саҕа библиотекаҕа көһөн кирибикитин эвэрдэлибин? Библиотека тутуллуутун туһунан кылгастык билиһиннэриэххит дуо?**

— Өр сылларга иитиэхтээн иддэ сылдьыбыт санаабыт туолан, библиотекабыт тутуллан, быйыл дьэ көһөн кириэммит үөрүүбүт-көтүүбүт мунура суох. Библиотекабыт 2 сыл устата үтүө дьыала чэрчитинэн тутулунна. Этэннэ тутуллан бүтэн олоххо кирибитигэр нэһилиэкпит аҕа баһылыктарыгар А.П. Атласовка, В.Г. Жирковка, бэдэрэтчигэ М.С. Заболоцкайга, библиотека ис-тас үлэтигэр көмөлөспүт, субутуньукка кыттыһы ылбыт нэһилиэкпит олохтоохторугар дирин махталбытын тиэрдэбит.

— **Библиотекабыт модельнай буолбута туох уратылааһыт?**

— Культура министерствотын анал программатынан модельнай статус ыларга сыллата конкурс ытытылар. Бу статусу ыларга библиотека модельнай халыыпка эппиэттиэхтээх. Билигин республика үрдүнэн 2009 сылтан сажалаан уопсайа 71 модельнай библиотека баарыттан, Нам улуунугар 5 библиотека баар буолла. Кини уратыта диэн, билигин сайдылаах олох ирдэбилитигэр эппиэттиир толору информационнай технологиянан, аныгы библиотечнай оборудованиан хааччыллар. Ол аата ин-

аналлаах „Кинигэ – мин олохпор” диэн күрэх ытытыбыт. Манна олохтоохтор олус көхтөөхтүк кытыннылар. Библиотекабытын арылар дьоро күммүтүгэр ыраактан-чугастан үгүс ыалдьыт кэлэн эвэрдэлээтэ. Нэһилиэк күүһүнэн сүүстэн тахса кини кыттыһылаах ырыа-хоһоон, үнкүү бастыга, урукку сурунаалларынан ретро-муода, литературнай уусуран дьүһүйүүлэр туруоруллан үрдүк таһымнаахтык аастыга. Национальнай библиотекабыт эбии библиотечнай оборудование ылар сертификатын, предприниматель Г.Г. Шарипов мебель биер көрүнүн, тэрилтэлэрбит уонна ааҕааччыларбыт библиотекаҕа туһалаах тэриллэри, күндү бэлэхтэри 200-тэн тахса араас дьикти, үчүгэй ис хоһоонноох кинигэлэри, периодическай изданиеларга сурутууну бэлэх уунулар. Түгэнинэн туһанан бука бары кыттыһы ылбыт нэһилиэкпит олохтоохторугар, тэрилтэлэрбитигэр, ааҕааччыларбытыгар барҕа махталбытын биллэрэбит.

— **Бу соторугааһыта биһиги нэһилиэкпитигэр модельнай библиотекалар республикатааҕы семинардара буолан аастыга. Ол туһунан кыратык сырдатыххыт дуо?**

— Ахсынньы 6 күнүгэр „Перспективы создания и развития модельных сельских библиотек РС(Я)” диэн ааттаах семинар буолан ааста. Барыта 20-чэ улуустан, 30-тан тахса биер идэлээхтэрбит кэлэн үлэбитин-сэргэбитин, нэһилиэкпитин билистилэр, санаа атастаастылар. Семинар сыалын-соругун ситэн, бэрт сэргэхтик, туһалаахтык ытытылар, үлэбитигэр өссө үрдүк ситиһиилэри баҕаран астынан-дуоһунай тарҕаһыттар.

— **Кэпсэтигин иһин махтал! Эһиэхэ, библиотекардарбар, түбүктээх үлэтигэр саҕа ситиһиилэри, айымнылаах үлэни баҕарабын!**

**Кэпсэттэ Сардаана АФАНАСЬЕВА,**  
**Д.Ф. Алексеев аат. I Хомустаах орто оскуолатын 8-с кылааһын үөрэнээччигэ**

**Спорт – дьулуур,  
спорт – тулуур**

Улуустааҕы спартакиада чэрчитинэн, Партизанга эр дьонго баскетболга күрэхтэни буолан аастыга. Манна Арбын, Түбэ, Бөтүн, Хатын Арыы, НПЛ, Нам, НПК, Хамаҕатта, Партизан, I Хомустаах хамаандалара күөн көрсүбүттэрэ.

Икки күннээх күрэхтэнигэ 10 хамаанда илин-кэлин түһүспүттэрэ. Манна икки бөлөххө араас оонньообуттара, ол түмүгэр бастакы миэстэни Нам, иккис миэстэни I Хомустаах ылбыттара, үһүс Хамаҕатта буолбута.

Күрэхтэниини көхтөөх оҕорор сыалтан уонна көрөөччүлэри сэргэхситэн кыттааччылар истэригэр биер мүнүүтэ иһигэр ыраактан мээчиги корзинаҕа таба ырааҕарга күрэхтэспиттэрэ. Барыта 22 оонньооччу боруобаланан көрбүтэ. Түмүгэр Хатын Арыы хамаандатынан Алексей Собаккин хотон, Партизан нэһилиэгин дьаһалтатын анал бириһинэн

**Призвание-учитель**

*Вы знаете, мне по-прежнему верится, что, если останется жить Земля, Высшим достоинством Человечества Станут когда-нибудь учителя...*

*Р. Рождественский*

Как бы не хотелось начать статью общеизвестными словами, что учительство – это призвание, что это самая почётная и благородная профессия в мире, но именно эти слова передают значение труда учителя, требу-

# БАСКЕТБОЛ КҮРЭҔЭР

наҕараадаламмыта. Оттон улуус баскетболга федерациятын (предс. А.Х. Христофоров) анал бириһин Нам хамаандатыттан Афанасий Суздалов ылбыта.

Күрэхтэни улуустааҕы комплекснай спартакиада суотугар кириэр. Онон хамаандалар көхтөөхтүк кыттыылар нэһилиэктерин аатын көмүскээһингэ улахан суолталанар. Бэлиэтээн эттэххэ, судьуйалар Дьокуускайтан кэлэн дьүүлээбит буоланнар, баскетбол толору ыраабылаһын тутуһуннарбыттар улахан мөккүөрү таһаарбата. Билигин олох сиэринэн спорка эмиэ уларыйылар кириэр тураллар. Ол быһытынан 3-5 сыл буола-буола спортивной көрүнгэр анал специалистарын ыңгыртаан физкультура учууталларыгар уонна инструктордарга анал семинар тэрийиэххэ сөп. Саҕаны билэн истэххэ, сайдыыны кытары тэҥ-хардыһылыгы.

**Н. РЫКУНОВ, Партизан**



ном этапе; Протопопов Егор, 11 класс, доклад «Особенности компьютерной лексики как специфической подсистемы русского языка» удостоился диплома 3 степени на региональном этапе и участия на республиканском этапе конференции. В 2012 году ученики Анисии Дмитриевны успешно участвовали во Всероссийском заочном конкурсе исследовательских и проектных работ «Первые шаги в науку – Юг»: представленные на конкурс две работы отмечены дипломами 2 степени, еще две исследова-

ного руководителя стало 100% поступление ее выпускников в в центральные ВУЗы и СВФУ.

«Не передать словами признательность и благодарность за то, что вырастили нас. Слово добросовестный садовод вы растили нас на благодатной почве, поливали нас живой водой, тянули нас только к солнцу, процветанию и прекрасному», – такими словами отзываются о своем учителе выпускники.

Опыт педагогической и методической работы Анисии Дмитриевны распространен на

# ПҮТЬ К СЕРДЦУ УЧЕНИКА

ющего огромной силы, знания, опыта, терпения, но самое главное – любви к детям. От учителя зависит то, каким видят его ученики окружающий мир, с какими знаниями они войдут в этот мир после окончания школы.

Учитель русского языка и литературы Намской улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова, отличник образования РС (Я) Рехлясова Анисия Дмитриевна – героиня сегодняшней статьи.

Преподавательская работа состоит из множества слагаемых, из которых уроки, внеклассные мероприятия, теоретические и методическая подготовка, ведение деятельности кабинета являются наиболее важными.

Уроки Анисии Дмитриевны отвечают современным требованиям, отличаются практической направленностью, системностью. Каждый ее урок – это кропотливая работа по развитию познавательной активности, творческого мышления, мотивации учения как основы формирования языковой компетенции каждого ученика.

Полученные знания ученики Анисии Дмитриевны применяют не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Ее ученики не раз занимали призовые места в олимпиадах различных уровней: только за один 2012 год Лыткина Тая заняла 5 место в республике, Бочкарева Варя – 3-е место, на олимпиаде учебного округа «Лена» – 1 место, на олимпиаде СВФУ по русскому языку Маркова Варя получила диплом 1 степени.



Современный учитель не является урокодателем, он не только сам занимается научной деятельностью, также активно вовлекает в нее своих учеников.

Результатом кропотливой, методически грамотной работы Анисии Дмитриевны по повышению интереса учащихся к научно-исследовательской работе является успешное участие ее учеников в научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»: в 2011 году Черкашина Анжелика получила диплом 2-й степени и приняла участие на региональ-

уровне улуса и республики. Открытые уроки и мастер-классы, проводимые учителем в рамках республиканских и улусных семинаров, всегда вызывают интерес у коллег и заслуживают их высокой оценки за профессионализм и инновацию. Она выступает с докладами на педагогических чтениях, на республиканских семинарах и курсах. Ее работы всегда отличаются компетентностью, актуальностью темы и новизна подхода к разрешению той или иной проблемы. Статья «Электронная поддержка на уроках русского языка как один из путей формирования языковой компетенции учащихся национальной школы» опубликована в сборнике «Актуальные проблемы науки» в г. Тамбов, а статья «Дидактические материалы к урокам русского языка в 8-9 классах национальной школы» – в материалах фестиваля «Открытый урок».

Рехлясова А.Д. как руководитель кафедры гуманитарных предметов ведет большую системную работу среди коллег по повышению качества обучения: проводит семинары, интернет-конференции, посещает уроки молодых коллег с целью оказания им методической помощи. Она – неизменный член муниципальной экспертной комиссии по ГИА и олимпиаде по русскому языку и литературе.

Учительство – это нелегкая, тонкая работа прокладывания пути к сердцу каждого человека, раскрытия его лучших качеств. Анисия Дмитриевна проходит свой путь учителя через доброту, желательность, внимание и любовь к каждому ученику, снискав уважение коллег, учеников и родителей.

Дорогая Анисия Дмитриевна! Поздравляем Вас с 50-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благодарных учеников, счастья в жизни.  
**С.В. КИРИЛЛИНА, учитель русского языка и литературы, Почетный работник образования РФ (Печатается на платной основе)**



# Руслан Федотов

Представитель в республике омского,  
нижекамского. волжского шинных заводов.

ИП Федотов Р.Е.

Представляет в республике комплекс автотракторной, сельскохозяйственной техники и запасных частей - белорусских, российских, украинских, чешских заводов

## Магазины: «Автозапчасти» и «КАМАЗ, МТЗ» п. Нижний Бестях

- Трактор МТЗ-82.1 (Российская сборка) - 950 000 руб.
- Трактор МТЗ-82.1 (произв. Минского тракторного завода) - 950 000 руб.
- Трактор МТЗ-82.1 с усиленным передним мостом (произв. Минского тракторного завода); - 980 000 руб.
- Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 (4,5т.) - 360 000 руб.
- Погрузчик универсальный ПКУ-0.8 (без ковша) - 135 000 руб.
- Погрузчик быстросъемный ПБМ-800 (без ковша) - 145 000 руб.
- Ковш V-0.8м³ ПКУ-0.8 - 19 000 руб.
- Ковш V-0.8м³ ПБМ-800 - 22 000 руб.
- Грабельная решетка погрузчика-копновоза ПКУ-0.8 - 60 000 руб.
- Двигатель Д-243-91 (МТЗ-80/82) - 145 000 руб.
- Двигатель Д-245.12С-231Д с картером сцепл. (ЗИЛ-«Бычок») - 210 000 руб.
- Пресс-подборщик рулонный ПР-145С - 530 000 руб.
- Косилка скоростная КСФ - 2.1 Б без гидроцилиндра (Люберецкий завод) - 40 000 руб.
- Косилка скоростная КСФ - 2.1 Б без гидроцилиндра - 40 000 руб.
- Косилка скоростная КСФ - 2.1 Б с гидроцилиндром - 45 000 руб.
- Косилка скоростная КСФ - 2.1 Л с гидроцилиндром (для трактора Т-16) - 45 000 руб.
- Косилка скоростная КБ - 2.1 Б для китайских мини-тракторов (произв. Россия) - 40 000 руб.
- Косилка скоростная двухбрусная КДП-4.0 - 110 000 руб.
- Косилка роторная КРН - 2.1 Б (Люберецкий завод) - 160 000 руб.
- Косилка роторная КРН - 2.1 Б (Завод «Бежецксельмаш») - 160 000 руб.
- Косилка роторная КРН - 2.1 Б (Омский завод) - 190 000 руб.
- Грабли поперечные гидравлич. ГПГ - 2 (ширина захвата: 2м.) - 40 000 руб.
- Грабли поперечные гидравлич. складные ГПГ - 4С (ширина захвата: 4м.) - 85 000 руб.
- Грабли поперечные гидравлич. складные ГПГ - 6С (ширина захвата: 6м.) - 100 000 руб.
- Грабли-ворошилки ГВК - 3М (ширина захвата: 3м.) - 65 000 руб.
- Грабли-ворошилки ГВК - 6М (ширина захвата: 6м.) - 130 000 руб.
- Грабли колесно-пальцевые ГКП - 6,0 (аналог ГВВ-6) ширина захвата: 6м. - 120 000 руб.
- Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3 без предплужника (г. Рубцовск) - 75 000 руб.
- Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3 с предплужником (г. Рубцовск) - 85 000 руб.

Наш адрес: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 23  
Режим работы: с 8.00 до 21.00 без обеда и выходных  
тел./факс: 8 (411-43) 47-050, 47-210, 47-256, сот.: 8914 100 37 48, 8924 468 00 38.  
e-mail: ruslanfedotov@mail.ru



# ИП Федотов Р.Е.

Официальный дилер крупнейших шинных заводов России

Омскишина, Волжский шинный завод, Ярославский шинный завод, Нижнекамский шинный завод, Матадор.



ВОЛТАЙР-ПРОМ  
Волжский  
шинный завод



ОМСКИШИНА



ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД



НИЖНЕКАМСКИЙ  
ШИННЫЙ ЗАВОД

Реализуем:

По специальной цене!

Сельхозшина 11,2-20 (Ф-35) МТЗ перед. - 6 950 р.  
Сельхозшина 15,5-38 (Ф-2АД) 8-ми слойный МТЗ зад. - 16 950 р.  
Сельхозшина 15,5-38 (Ф-2АД) 10-ти слойный МТЗ зад. - 18 000 р.

Сельхозшина 6,00-16 (Л-225) Т-16, Т-25 перед.- 2 850 р.  
Сельхозшина 8,3-20 (В-105А) Т-40, ЛТЗ-60 перед. - 6 200 р.  
Сельхозшина 9.5-32 (В-110/DN-104В) Т-16, Т-25 зад.- 12 000 р.  
Сельхозшина 13,6-38 (Я-166) Т-40, ЛТЗ-60 зад. 14 500 р.

Автошина 215/90-15С (Я-245) УАЗ - 3 500 р.  
Автошина 215/90-15С (Я-192) УАЗ - 4 000 р.  
Автошина 235/75 R15 (Я-569) УАЗ - 4 650 р.  
Автошина 235/75 R15 (ОИ-506) УАЗ - 4 450 р.  
Автошина 235/75 R15 (Matador MP50) УАЗ - 5 900 р.  
Автошина 225/70 R16 (Matador MP50) УАЗ - 6 200 р.  
Автошина 235/70 R16 (Matador MP50) УАЗ - 6 800 р.  
Автошина 225/75 R16 (Я-435А «Медведь») УАЗ - 4 100 р.  
Автошина 225/75 R16 (КАМА-219) УАЗ - 4 250 р.

Автошина 8.25 R20 (У-2) ГАЗ-53 - 6 900 р.  
Автошина 9.00 R20 (О-40 БМ-1) ЗИЛ, КАМАЗ - 9 000 р.  
Автошина 10.00 R20 (И-281) КАМАЗ - 13 650 р.  
Автошина 10.00 R20 (КАМА-310) КАМАЗ - 13 650 р.  
Автошина 11.00 R20 (КАМА-310) КАМАЗ, СУПЕРМАЗ - 14 200 р.  
Автошина 12.00 R20 (КАМА-310) МАЗ - 16 850 р.  
Автошина 14.00-20 (ОИ-25) УРАЛ - 21 000 р.  
Автошина 1220x400-533 (И-П184) КАМАЗ-4310 - 21 800/22 800 р.  
Автошина 425/85 R21 (О-184) КАМАЗ-43114/43118 - 31 500 р.  
Автошина 425/85 R21 (КАМА-1260) КАМАЗ-43114/43118- 33 300 р.

Работаем по наличному и безналичному расчету.

Предоставляем кредит по 1 документу через АТБ и Альфа Банк.



Принимаем заявки на сенокосную технику по  
прошлогодним ценам

Работаем по наличному и безналичному  
расчету

Кредит по 1 документу через Альфа-Банк и  
АТБ Банк

ИП Федотов Р.Е. аккредитован ОАО  
«Россельхозбанк», как официальный  
поставщик тракторов марки МТЗ и  
сельскохозяйственной техники в РС (Я).

Наш адрес: п. Нижний-Бестях, ул. Ленина, 23 магазины «КАМАЗ, МТЗ», «Автозапчасти»  
Режим работы: с 8.00-21.00 без перерывов и без выходных.  
тел: 8 (41143) 47-256, сот: 8-914-100-37-48, 8-924-468-00-38



Призвание – учитель

# «ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»

В эти дни замечательному человеку, педагогу, собеседнику, мужу отцу и дедушке Ивану Агеевичу Сивцеву исполняется 55 лет.

После окончания в 1984 году Смоленского государственного института физической культуры Иван Агеевич работает учителем физической культуры. На развитие детей, их состояние здоровья физическое воспитание оказывает определяющее значение. Ведь здоровье – самая важная ценность человека и сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения здоровья человека. Профессия учителя физической культуры обязывает принимать самое активное участие в оздоровлении нации. Основой философии педагога должно стать понятие: « Главное любить ребенка, а все остальное придет само собой».

Вот уже более двадцати лет Иван Агеевич, придерживаясь основы своей педагогической философии, занимается воспитанием подрастающего поколения, используя в своей работе все те знания которые он приобрел, обучаясь в Смоленске, участвуя в различных семинарах, посещая курсы различного уровня.

В данное время Иван Агеевич работает в Намской улусной гимназии имени Н.С. Охлопкова. И главной проблемой, по его мнению, является проблема малоподвижности многих гимназистов. Для решения этой проблемы Иван Агеевич ведет секцию легкой атлетики и лыжного спорта в гимназии, уже многие годы использует в своей работе самодетельный туризм как внеклассную форму занятий. С высоты прожитых лет он может гордиться своими воспитанниками, многие из которых спорт и физическую культуру сделали приоритетами в своей работе и жизни.

Иван Агеевич – профессионал своего дела, и результаты его работы на 100 % подтверждают это. Для него важно помочь детям самостоятельно пользоваться полученными знаниями для укрепления своего здоровья. Важно на ребенка смотреть не только как на ученика, но, в первую очередь, как на растущего человека, имеющего свою многогранную жизнь.

Мы от всей души поздравляем нашего соратника, друга, просто хорошего человека Ивана Агеевича с юбилеем и пусть Ваш благородный труд ценится высоко.

**Кафедра развития личности Намской улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова**

(Печатается на платной основе)

## Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

По следующим специальностям:  
**Дневное отделение.**  
 На базе основного (общего образования) (9 классов).  
 Специальность: 071501 Народное художественное творчество (по видам)

071501.02 Хореографическое творчество  
 071501.03 Фото-видео творчество  
 071501.04 Этно-художественное творчество  
 Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель  
 Форма обучения – очная  
 Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев  
 На базе среднего полного (общего) образования (11 классов)  
 Специальность: 071801 Социально-культурная деятельность

071801 Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений  
 Квалификация: организатор спортивно-массовых мероприятий  
 Форма обучения – очная  
 Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

**Заочное отделение**  
 Прием на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)  
 (экстернатное обучение) срок обучения – 2 года 10 месяцев  
 Специальность: 071501 Народное художественное творчество (по видам)

071501.01 Театральное творчество  
 Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель  
 Специальность: 070210 Музыкальное звукооператорское мастерство (платное обучение)  
**ЭКЗАМЕНЫ:**  
 На базе 9 классов:  
 - I вариант – результаты ГИА, II вариант – традиционный письменный экзамен;  
 - творческий экзамен по специализации;  
 - собеседование.  
 На базе 11 классов:  
 - результаты ЕГЭ по русскому языку и русской литературе (I вариант – результаты ЕГЭ, II вариант – традиционные письменные экзамены);  
 - творческий экзамен по специализации;  
 - собеседование.

### ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- заявление;
- аттестат;
- сертификаты ГИА, ЕГЭ;
- мед. справка формы 86-у;
- фото 3x4 в количестве 6 штук;

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 8-4112-42-09-75**

ГОУ СПО «ЯККИИ» 677005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева 49/1, e-mail: [kkii.ykt@mail.ru](mailto:kkii.ykt@mail.ru)

## РАСПОРЯЖЕНИЕ №10-р от 11.01.2013 Об образовании избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, проводимых на территории муниципального района “Намский улус”, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 19 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, п.7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О политических партиях” и Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации”, частями 1, 3 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) “О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)” РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Образовать сроком на пять лет избирательные участки, участки референдума, единые для всех выборов, проводимых на территории муниципального района “ Намский улус”, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Намскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в улусной газете «Энсиэли»

**Глава МО «Намский улус» А.И. Ильин**

Списки избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, проводимых на территории муниципального района “ Намский улус”, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов

№ улус	Наименование населенного пункта	границы избирательного участка (улицы и номера домов, входящих в избирательный участок)	Кол-во изб. -й на изб. участке	Место нахождения участковой избирательной комиссии (адрес, наименование организации, этаж)	Место нахождения помещения для голосования (адрес, наименование организации, этаж)
1	Едейский наслег, с. Ымьайтахта	В пределах административно-территориальной границы Едейского наслега	814	с. Ымьайтахта, ул. Центральная, д.53 (здание КСК)	с. Ымьайтахта, ул. Центральная, д.53 (здание КСК)
2	1-й Хомустахский наслег, с. Кысыл-Сыр	В пределах административно-территориальной границы 1-й Хомустахского наслега	950	с. Кысыл-Сыр, ул. Аммосова, д.76 (здание администрация МО «1-й Хомустахский наслег»)	с. Кысыл-Сыр, ул. Северная, д.3 (МБУ «Центр досуга «Алгыс»)
3	Партизанский наслег, с. Партизан	В пределах административно-территориальной границы Партизанского наслега	593	с. Партизан, ул. Школьная, д.3 (здание администрация МО «Партизанский наслег»)	с. Партизан, ул. Школьная, д.10/1 (здание Культурного центра «Хомус»)
4	Никольский наслег, с. Никольский	В пределах административно-территориальной границы Никольского наслега	275	с. Никольский, ул. Петроградская, д.24 (здание МБУ ЦД «Кюндюл»)	с. Никольский, ул. Петроградская, д.24 (здание МБУ ЦД «Кюндюл»)
5	Хамагаттинский наслег, с. Крест-Кытыл	В пределах административно-территориальной границы Хамагаттинского наслега	990	с. Крест-Кытыл, ул. Охлопкова-Соттоя, д.9 (здание МБУ ЦД «Тусулга»)	с. Крест-Кытыл, ул. Охлопкова-Соттоя, д.9 (здание МБУ ЦД «Тусулга»)
6	2-й Хомустахский наслег, с. Хатас	В пределах административно-территориальной границы 2-й Хомустахского наслега	503	с. Хатас, ул. Леонтьева, д.2 (здание администрация МО «2-й Хомустахский наслег»)	с. Хатас, ул. Леонтьева, д.6 (здание Дома спорта им.Е.П. Сивцева)
7	Арбынский наслег, с. Сыгынах	В пределах административно-территориальной границы Арбынского наслега	184	с. Сыгынах, ул. И. Слепцова, д.26 (здание администрации МО «Арбынский наслег»)	с. Сыгынах, ул. И. Слепцова, д.23 (здание МБУ ЦК «Тускул»)
8	Кобьяконский наслег, с. Харыялах	В пределах административно-территориальной границы Кобьяконского наслега	300	с. Харыялах, ул. Набережная, д.14 (здание администрации МО «Кобьяконский наслег»)	с. Харыялах, ул. Набережная, д.14/1 (здание МБУ ЦД им.П.П. Ядрихинского-Вадьяла)
9	Фрунзенский наслег, с. Фрунзе	В пределах административно-территориальной границы Фрунзенского наслега	87	с. Фрунзе, ул. Д. Потапова, д.25 (здание администрации МО «Фрунзенский наслег»)	с. Фрунзе, ул. Д. Потапова, д.11/1 (Здание школы-сада с. Фрунзе)
10	Салбанский наслег, с. Хонгор-Биз	В пределах административно-территориальной границы Салбанского наслега	202	с. Хонгор-Биз, ул. Е. Ларионова, д.12 (здание администрации МО «Салбанский наслег»)	с. Хонгор-Биз, ул. Е. Ларионова, д.6 (здание МБОУ «Салбанский СОШ»)
11	Тастахский наслег, с. Ергелех	В пределах административно-территориальной границы Тастахского наслега	190	с. Ергелех, ул. Аммосова, д.4/1 (здание СОШ «Тастахского наслега»)	с. Ергелех, ул. Аммосова, д.4/1 (здание СОШ «Тастахского наслега»)
12	Искровский наслег, с. Кюренг-Ат	В пределах административно-территориальной границы Искровского наслега	110	с. Кюренг-Ат, ул. З. Винокурова, д.2 (здание МБУ Центр досуга «Алаас»)	с. Кюренг-Ат, ул. З. Винокурова, д.2 (здание МБУ Центр досуга «Алаас»)
13	Хатын-Арынский наслег, с. Аппаны	В пределах административно-территориальной границы с. Аппаны	1003	с. Аппаны, ул. Лена, д.29 (здание ЦОФ «Чороон»)	с. Аппаны, ул. Лена, д.29 (здание ЦОФ «Чороон»)
14	Хатын-Арынский наслег, с. Графский Берег	В пределах административно-территориальной границы с. Графский Берег	502	с. Графский Берег, ул. Центральная, д.18 (здание КЦ «Самородок»)	с. Графский Берег, ул. Центральная, д.18 (здание КЦ «Самородок»)
15	Хатын-Арынский наслег, с. Кысыл Деревня	В пределах административно-территориальной границы с. Кысыл Деревня	162	с. Кысыл Деревня, ул. М. Решетникова, д.10 (здание КЦ «Сайдыбы»)	с. Кысыл Деревня, ул. М. Решетникова, д.10 (здание КЦ «Сайдыбы»)
16	Модутский наслег, с. Тумул	В пределах административно-территориальной границы Модутского наслега	661	с. Тумул, ул. Аммосова, д.35 (здание КСК им.Е. Гоголева)	с. Тумул, ул. Аммосова, д.35 (здание КСК им. Е. Гоголева)
17	Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя	В пределах административно-территориальной границы Бетюнского наслега	425	с. Бютяй-Юрдя, ул. Н. Кириллина, д.36 (здание администрации МО «Бетюнский наслег»)	с. Бютяй-Юрдя, ул. Н. Кириллина, д.36 (здание администрации МБУ КЦ «Айылгы»)
18	Хатырыкский наслег, с. Столбы	В пределах административно-территориальной границы Хатырыкского наслега	550	с. Столбы, ул. Аммосова, д.22 (здание ХСОШ им.М.К. Аммосова)	с. Столбы, ул. Аммосова, д.22 (здание ХСОШ им. М.К. Аммосова)
19	Маймагинский наслег, с. Маймага	В пределах административно-территориальной границы Маймагинского наслега	110	с. Маймага, ул. Н.Ф. Собакина, д.19 (здание администрации МО «Маймагинский наслег»)	с. Маймага, ул. Н.Ф. Собакина, д.19 (здание ЦК «Кыталык»)
20	Тюбинский наслег, с. Булус	В пределах административно-территориальной границы Тюбинского наслега	238	с. Булус, ул. Центральная, д.34 (здание администрации МО «Тюбинский наслег»)	с. Булус, ул. Набережная, д.8 (здание Тюбинской СОШ)

21	Ленский наслег, с. Намцы Педколледж	Ул.Сырдах №2-18, ул. Кэскил №1-15, 2-16, ул. Кюнээх №1-13, 2-10, ул. Чэчир №1, 1/1-13, 2, 2/1-8, ул. Кустук №1-9, 2-12, ул. Якутская №1-27, ул. Рыкунова №2-38,, 1-37, ул. Южная №1-19, 2-16, Дадар №1-11, 2-40, ул. Налэгэр №13-53, 22-62, ул. Захарова №41-75, 50-88 ул. 60 лет Победы №23-61, 36-76, ул. Намская №49-83, 50-70, ул. Таттинская №27-49, ул. Строительная №45-71, ул. Ленская №74-78/3, 103-129/3, ул. Студенческая №1-31, 2, 4.	778	с. Намцы, ул. Студенческая, д.1 (здание учебного центра НПК)	с. Намцы, ул. Студенческая, д.1 (здание учебного центра НПК)
22	Ленский наслег, с. Намцы, Строительный	Ул.Октябрьская №5-15, 4-8, ул. Аммосова №15-49, 16-66, ул. Ленская №67-101, 50-72, ул. Строительная №13-43 6-22/1, ул. Полевая №33-45, 2-18, пер.Кооператива №1-7, ул. Путь-Аммосовой №4, 1-3, ул. Комсомольская №2,3,5, Автодорожная, А. Дьяконова №1-17	761	с. Намцы ул. Аммосова, 40 ДЦ «Түөлбэ»	с. Намцы ул. Аммосова, 40 ДЦ «Түөлбэ»
23	Ленский наслег, с. Намцы, Намский	ул.Ойунского №7, 8, 12, ул. И. Винокурова №3-23, ул. Платонова №9, 21, ул. Советская №7-9, ул. Ленина №3-7, 2-16,, пер. Почтовый №1-9/1, ул. Ржевская №3/1, 5, 5/1, 7, 9-19 2-18, ул. Монастыревой №1-13, 2-16/1 ул. Потапова №1-9, ул. Решетникова №1-9, ул. Салбанская №18-32, 19-33, ул. Таллан – Бурэ №1-11 2-14, ул. Новобольничная 1-11 ул. Т. Замятина №1-47, 2-50, пер. Лесной №1-15 ул. Парковая №1-25, 2-20, пер.Березовый №2-10	773	с. Намцы ул. И. Винокурова 8, ЦД им. А. Шестакова	с. Намцы ул. И. Винокурова 8, ЦД им. А. Шестакова
24	Ленский наслег, с. Намцы, Гострах	ул. И. Винокурова «10-32, 25-45 ул. Чагылгана Винокурова №1-35 2-66/1, ул. Композитора Винокурова №1-23, 2-14/1, ул. Советская №1-35, 4-24, ул. Эверстова №1-13, 2-18, ул. Сельская №3-9, 2-24, ул. Г. Попова №1-17, 2-16, ул. Салбанская №35-45, 34, ул. Кондинского №1-5, ул. 30 лет Победы №1-5, 2, 4, ул. Платонова №11-19, 23-43, 30-52, 26, ул. Новая №1-23, 2-18/1, пер. Спортивный №1-15, ул. Сергеляхская №1-5, 2-32, ул. Мира №1-19, 2-36, ул. Манчары №1-21, 2-36, ул. Кытыл №1-7, 2-8, ул. Западная №1-7, Дружбы №2-36, 1-19, ул. Колхозная №1-9,	853	с. Намцы ДШИ, ул. Советская 5	с. Намцы ДШИ, ул. Советская 5
25	Ленский наслег, с. Намцы, Ленский	Ул. Молодежная №1-41, 2-40, ул. Куонда Крест №1-49, 2-16, ул. Чернышевского №41-115, 40-94, ул. И. Винокурова №47-79/2, 34-94 пер.Северный №1-15, пер.Полярный №1-5, 2-6, ул. Базовая №8-12, 1-15, ул.с.Платонова №45-95, 54-76, ул. Колхозная №11-47, 2-64, ул. Юбилейная №1-27/1, 4-34, ул. Платонова №45-95, 54-76, ул. Э. Сивцева №2-22, ул. Первомайская №2-6/1, 1-5, ул. 8 марта №1-11, 2-18, ул. Жиркова №1-19, 2-22, ул. Серошевского №1-27, 2-32, ул. Кырдал №1-22, ул. Луговая №1-35, ул. Мымах №1-33, 2-40, Н. Ваишева №9-40	874	с. Намцы ЖФ «Дьулур», Базовая 3/1	с. Намцы ЖФ «Дьулур», Базовая 3/1
26	Ленский наслег, с. Намцы, Набережный	Ул.Ленская №1-65, 2-48, ул. Набережная №1-13, 2, 4, пер.Заложный №1-15, 2-16, ул. Миниярова №1, 2, ул. Ойунского №1-5/1, 2-6, Б. Файзулина №2-6, ул. Колмогорова №1-13, 2-10, ул. Чернышевского №3-39, 2-34, ул. Аммосова №1-13, 2-14. Полевая №1-31, ул. Строительная №1-11, 2, 4.	729	с. Намцы ул. Ойунского 2, УПК «Эрэл»	с. Намцы ул. Ойунского 2, УПК «Эрэл»
27	Ленский наслег, с. Намцы, Налэгэр	ул.Пушкина №3-31, ул. Салбанская №1-17, 2-16, ул. Октябрьская №10-28, 17-47, ул. Ленина №9-23 18/1,18/2, 22, 24, 18/3, 20/1, 60 лет Победы №1-21, 2-34, ул. И. Захарова №1-39, 2-48, ул. Намская №1-47, 2-48, ул. Таттинская №1-25, 2-26, ул. Озерная №1-17, 2-8 ул. Е. Шапошникова №2-50. Налэгэр 1-11, 2-20	850	с. Намцы ул. Ленина 24 ОО ПМК «Намгазстрой»	с. Намцы ул. Ленина 24 ОО ПМК «Намгазстрой»

**Здравствуйте, уважаемые жители и гости Намского улуса!**

Общество с ограниченной ответственностью «Ленские зори» поздравляет Вас всех с наступившим Новым 2013 годом и приглашает отдохнуть на туристической базе «Дьонкума (Песчаная гора)».

Турбаза находится на противоположном (правом) берегу реки Лена напротив п. Графский Берег и расположена по береговой полосе на горе. Время пути легом по воде 15-20 минут от лодочной станции п. Графский Берег на моторной лодке. В зимнее время по ледовой дороге 25-30 минут на автомашине.

**Что имеем и предлагаем?**

На турбазе восемь объектов – 4 гостевых дома, баня, гараж, дом для проведения корпоративов и других культурно-массовых мероприятий, дом для персонала.

По сезону действуют;

Летне-осенний период (июнь-сентябрь) – детская и смотровая площадка, волейбольная площадка и настольный теннис, тир и городки. Баня, пляж, пески, водный аттракцион (водные лыжи, детский банан, банан для взрослых, водные качели), катание на лодке, рыбалка (с доставкой на ближайших острова, рыбалка с лодки), сбор ягод (брусника) и грибов и просто отдых. Корпоративы, дни рождения, юбилеи и встречи одноклассников, семейный отдых – это то,



# ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

что мы можем предложить вам в летний период.

Зимне-весенний период (декабрь-апрель) – отдых на природе, встреча Нового года, катание с ледяной горки, катание на снегоходе, дискотека, корпоративы, лыжи, каток, спортинг, подледная рыбалка, баня.

Прекрасный вид с горы на великую и красивую реку Лена, чистый воздух, сосновый бор, хорошие условия для отдыха и приемлемые цены дадут Вам возможность хорошо отдохнуть,

набраться сил и энергии.

Существуют скидки, доставка на своем автотранспорте. Время отдыха не ограничивается. Цены, условия и другие вопросы, касающиеся вашего отдыха, оговариваются в каждом случае отдельно. Гостевые дома от 4-х до 10-местных, в каждом доме печки-буржуйки, посуда для приема пищи, для приготовления пищи. Есть в аренду спальные мешки. Дрова, вода, мангалы, шампура, костровое снаряжение от тур-

базы. Есть условия проведения корпоративных мероприятий, семейных праздников.

Заказы нужно делать предварительно.

**По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефону 8-924-367-41-64**

**Директор ООО «Ленские зори» Ермолаев Юрий Прокопьевич**

**Адрес: 678380 Намский улус, с. Намцы, ул. Чернышевского 60/1 м-н «Бэдэр»**

**ХОЙУТААН БАРАН...**

Барыһах дьон үкэс олус хойутаан, ыарыларын бааллатан, олох бүтэн баран, дьэ кэлэн ыйыталаһалларыттан хараастан суруйабын. „Барыһах олох ааспата. 5 сылы быһа эмти сатаан баран, аккаастаатылар. Сахалы эмтээн көр”-диэтилер” дьин, бүтэн баран биридэ кэллэр, эбэтэр үңкүүһүт Сааска курдук, „өлөрө үс эрэ ый хаалбыт” диэтилер дэһэн, киһи аһара буолбут, олох итэһэл суох дьону аһалан, син сыл аһара курдук уһаттараллар... Миэхэ эмиз ыарахан. Тоҕо эрдэ ыһпатылар? Тоҕо эрдэ аһалбатылар? Тоҕо эрдэ кэлбэтилер?... Ытаабат оһону эмсэхтээбэтэр, эрдэ кэлбиттэр үөрэн бараллар, үтүөрэн хаалаллар. Атыттар, итэһэллэрэ суох буолан хойутуулар, саха эрээри эрдэ сахалы ыраастамакка, кыйы кыйдаппакка, ыарыларын бааллаталлар эбит дьин санаатым. Барахсаттар ол оннугар поликлиника хоһун иннигэр уһун уочаракка, уһун күнү быһа ыарыларын бааһан олохуохтара, бириэмэни таах ыһтан. Төһөнөн улахан балыһа тутуллар даһаны, ыарыһах оччонон элбиир курдук. Балыһаһа баһат үлүгэрэ. Билинни медицина кыһа олус улахан. Ол эрээри, официальной медицина айыһа этэрин кытары биридэ үлэһиэн баара. Саха итэһэлин кытары биридэ сүбөнөн. Кэлин ол ыарыһах дьону бүтэһик кэрдийсэ тириэрдэн, туох да кыйбат буолтун кэннэ, салгы эмтииртэн аккаастанан, „аны, сахалы эмтээн көр” дьин ыһтыах кэриэтин, эрдэттэн ыһтан ыраастатан, сахалы аһатан, сахалы үөрэһиэн арчылатан, сахалы эмтээх отгорунаан иһин-үһүн сайдыаһа. Кыра кэһиллини, кыра ыарыһы бастаан алгыс тылынан тас эйгэтин (ауратын) чинэтиэххэ, от-мас сүмөһинин эмтээн көрүүххэ. Өйүн-санаатын сахалы ииттэххэ-үөрэттэххэ хайдах буолуой? Онно кыйтарбат эрэ түгөһүгэр антибиотической, химической, нарколоической, гормональной препараттарынан эти эттииргэ көстөххө хайдаһый?! Саха омок олоһун уһатыаһа, урукку чөлүгэр түһэриэххэ. Саха уһун үйэлээх омок этэ. Өбүгэлэрбит ыалдыбаакка эрэ, бэрт соторутааһыта бэйэбит эһээлэрбит-эбээлэрбит отунан-маһынан эмтээн, оннооһор тумуулаан да көрбөккө 100 саастарын туолбуттарын билэр иннигит? Төһөнөн эмп, эмтиир техника күүһүрэр, бэйэ-уот сайдар даһаны, соччонон ыарыһах, ин-бэлиит, арыгыһыт, табахсыт, суицид, наркотик, өлүү, сүтүү, оһол, араах, арааһыма, арамаһыс... сахаларга үкэсэн иһэр курдук?! Ити аһыах аһааннаах, сатаан сахалы саһгарбат „дьох омокка” олус элбэх көстүү. Саха омок туһугар, саха былыр-былыргыттан идэтиһэн кэлбит эмтиир итэһэлин көтөһүөххэ, көрүнүөххэ, көмүскүүөххэ, бастагы төһүү түстээх төлкө

түһүмэһин быһыһыттан туттуохха. Айылһа барыһын быһаарар. Айылһа эмтээбэтэ дьин суох. Эрдэттэн айыллыбыт Айылһа диэки хайыһын. Киһи-хара буолун, эйэһэн эмтэһин.

**ХАРАТААЛА****ТАНХА кэмттэн этэһин, Үтүөнэн сыйыһаһаһын!**

Харатааланы төһөнөн үөрдүбүт, үтүөтүк көрбүт, үтүөнэн эппит дьонго - ҮӨРҮҮ, ҮТҮӨРҮҮ, ҮТҮӨ, ҮЛЭ, ҮӨРӨХ, ҮП үлүскэһин үллэр, ТАБЫЛЛЫ, ТАХСЫ, ТАПСЫ, ТАПТАЛ таба тайанар! Бигэргэтээчи элбэх. Махтанааччы үкүү тулар. Онтон, угарбыттарга, хоһулаабыттарга, сиһээбиттэргэ-сэһээбиттэргэ, баһаһырдыбыттарга-үөһүтүгэр, мин көрүмүн эрэ көрөн көлбөүрдүбүтүгэр, сиһээһэн-хоһулаан суруйар суруксуттарга, интернеккэ атын аат кэһнигэр да саһан, „Нам кыйһа”, „Нам уола”, „билээчи”, „көрөөччү” да дэнэн куопаккыт. Эппэтэ дьэһхитий, сэрэппэтэ дьэһ этээһхитий! **Сэрэтэн да туһа суох, сэт син бирид тийэр, сэт ситэр:** АЛДЬАНЫ, АРАХСЫ, АРЫҒЫ, АРААБА, АБААРЫА, АЛДЬАРХАЙ, АЙДААН ААНА АҢЫЛЛАР, БАРЫ, БЫЛЛЫ, БИЧЫК БЫРА БЫЛЛАР, сиһээрэгэр тийэ ситиһиһэ. Эрде-сылла кэлэн эйэлэһин, эйэһэн эйэргэһин, олоххутун огдолутуман. Ити намнар буолбатаһар. Намнар миһин өйүүлэр. Дьингээх Нам мин оһоробун. Оонньоомон, олустаамаһ. Аллараа Халыма Хардаһ Хайатыттан Халын Хайыһаһа, Турук Тааһыттан Туруу Тууралаах, Киһилэх Киһиттэн Киһили Киһилэх, Үөһэ Бүлүү Далла Далырыттан Даһнаах, Үрдүк Үрүк Үөрэлэх, Үрүн Үйэһэн Үтэриилэх, Эһсиэли Эбэттэн Эттириилэх, Эттэммит Эттин Элик Эттэх, Модун Модуттан Модуо Модунаах, Хамаа Хамаһаттаттан Хабар Харааннаах, Хараны Халбарытар Хараһа Харааннаах, Үөрэтэр, Үтэр, Үөрдэр Үрүн Үрүттэх, Дэһсиллир, Тэһниир, Дьаптайар, Кытаатыннарар Күүстэх, Саһалы Харыһа Уола Харатаала Харатаала диэбиттэр! Миһин Сир Ийэ Иччилэрэ билиһэллэр, ТАҢАРА кытары билэр. 14 сыллааһтан саһалаабыт сахалыбын Ил Түмэн ыһыммыта, Президент илии баттаабыта. Танха Кэмттэн Якут буолан бүтүн, БИР ӨТТҮМ ҮРҮН КҮҮСТЭР, ИККИС ӨТТҮМ ХАРА КҮҮСТЭР. БИИРЭ ХАРА, БИИРЭ ТААЛА. АЙЫЛЛА ХАРАТААЛАНЫ АЙЫТА, ХАРАНЫ ХАРАНАН ТААЛЫРДАР, ҮРҮНҮ ҮРҮНҮНЭН ҮӨБЭЭ ҮТЭР КҮҮЭ ОННУК! ТАҢХА кэмтин кэлэн таба тайанын, таайтарын, арчылатын, биттэтин, хараны сүөрдэрин!

**ХАРАТААЛА****О дополнительных тарифах с 01.01.2013г.**

С 1 января 2013 года в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в соответствии со статьей 33.2) в редакции Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ (далее – Федеральный закон № 167-ФЗ) для страхователей установлен дополнительный тариф страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 – 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ).

Кроме того, согласно подпункту 10.1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в редакции Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ (далее – Федеральный закон № 27-ФЗ) в общей части индивидуального лицевого счета застрахованного лица должны указываться периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1 – 18 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ, за которые уплачены страховые взносы в соответствии с дополнительными тарифами, предусмотренными статьей 33.2 Федерального закона № 167-ФЗ.

Лица, занятые на работах, предусмотренных подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ, приобретают право на досрочную пенсию при наличии требуемой продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ: (машинисты (кожегары) котельной (на угле и сланце), электрогазосварщики, врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты, работники тубдиспансера, работники инфекционного отделения и т.д.).

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 173-ФЗ и пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года № 516, в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона № 173-ФЗ периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В этой связи с 1 января 2013 года периоды работ, предусмотренных подпунктами 1 – 18 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ, подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, при соблюдении всех установленных условий (полный рабочий день занятости на соответствующих видах работ и т.д.), в том числе при уплате дополнительного тарифа страховых взносов в соответствии с внесенными изменениями в статью 33.2 Федерального закона № 167-ФЗ.

с 2013 г. - 4%, с 2014 г. - 6%, с 2015 г. и последующие годы - 9%  
- с выплат физическим лицам, которые заняты на подземных работах, с вредными условиями труда и в горячих цехах  
с 2013 г. - 2%, с 2014 г. - 4%, с 2015 г. и последующие годы - 6%  
- с выплат физическим лицам, которые заняты на работах с тяжелыми условиями труда.

**Справки по телефонам: 42-390 Отдел персонифицированного учета, 42-686 Отдел назначения ГУ Управление пенсионного фонда в Намском улусе (районе)**

## БИЛЛЭРИИЛЭР

14 января 2013 года

### ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственных назначений, по адресу:

- \* Едейский наслег, ур. Тонг Бас площадью 483 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Тонг Бас площадью 502 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Сир-Бие площадью 438 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Сир-Бие площадью 700 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Тонг Бас площадью 961 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Тонг Бас площадью 495 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Арылах площадью 343 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Тонг Бас площадью 524 кв.м под сайылык.
- \* Едейский наслег, ур. Арылах площадью 676 кв.м под сайылык.

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов

**Главный специалист КУМИ САВВИНОВА М.Л.**

14 января 2013 года

### ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 31 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 1 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 25 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 7 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 5 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 16 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 11 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).
- \* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя, ул. им. Г. Христофорова, 25 площадью 1200 кв.м под ЛПХ (приусадебный участок).

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов

**Главный специалист КУМИ САВВИНОВА М.Л.**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2013 № 01

#### Об образовании

избирательного участка, участка референдума, единого для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования «Фрунзенский наслег», а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия):

1. Образовать сроком на пять лет избирательный участок, участок референдума, единый для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования «Фрунзенский наслег», а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов (приложение).

2. Направить настоящее распоряжение в Намскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

**Глава муниципального образования «Фрунзенский наслег» В.Н. ПЕТРОВ**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2013 № 26-р

О создании улусной комиссии по проведению зонального республиканского фестиваля вокального искусства «Поющее мужское братство»

В связи с проведением 22-23 февраля 2013 г. в селе Намцы зонального республиканского фестиваля вокального искусства «Поющее мужское братство» с целью популяризации и развития ансамблевого пения, повышения социального статуса мужчин, занимающихся художественным творчеством, и пропаганды ценностей здорового образа жизни, распоряжаюсь:

1. Создать улусную комиссию по организации мероприятия на высоком организационном уровне в следующем составе:

- Попов И.Р., заместитель главы МО «Намский улус» по социальным вопросам, председатель комиссии;
- Новиков И.С., начальник УКИДР МО «Намский улус», заместитель председателя комиссии.

Члены:

- Винокурова Л.Д., начальник отдела экономики МО «Намский улус»;
- Новгородов Л.Н., ведущий специалист УС и МП МО «Намский улус»;
- Новгородов А.Г., глава МО «Ленский наслег»;
- Дьяконова В.Н., начальник МКУ «Управление образования МО «Намский улус»;
- Ядреева Е.В., директор МБУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»;
- Петров А.В., директор МАУ «Намский кинотеатр»;
- Татаринов А.И., директор МБУ «ЦД им. А.Ф. Шестакова»;
- Егоров Б.П., директор ДЮСШ Намского улуса;
- Горохова Р.Н., председатель профсоюзного комитета работников культуры Намского улуса;
- Касьянов В.Г., редактор-директор улусной газеты «Эн-сиэли»;
- Шишкин Г.П., директор Намского филиала НВК «Саха».

2. Улусной комиссии (предс. Попов И.Р.) утвердить план мероприятия.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава улуса А. ИЛЫН**

### ПОЛОЖЕНИЕ

Открытый турнир по волейболу среди ветеранов-мужчин на призы «Кубок профлиция», посвященный 50-летию юбилею ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 2»

1. Цели и задачи:
  1. Отметить данным спортивным мероприятием предстоящий 50-летний юбилей
  2. Привлечь население к здоровому образу жизни
  3. Популяризация волейбола среди мужчин-ветеранов
  4. Выявление сильнейших команд улуса среди ветеранов
2. Сроки и место проведения:

Соревнование проводится 26 января 2013 г. в спортивном зале профессионального лицея № 2 с. Графский Берег.

Мандатная комиссия работает с 09.00-09.45.

Судейская коллегия, жеребьевка 09.45-09.55.

Начало игры в 10.00.

III. Руководство проведением соревнований:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется администрацией ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 2».

Непосредственная организация проведения турнира возлагается на оргкомитет по спорту профессионального лицея № 2.

IV. Участники турнира:

- В соревнованиях участвуют мужчины-ветераны 1973 года включительно и старше. Приглашаются команды наслегов МО «Намский улус», учреждений и организаций.

- Состав команды: 8 мужчин. Команды при прохождении мандатной комиссии представляют именную заявку с визой врача, подписью и печатью главы наслег или директора, командирующего на соревнования, предоставляется паспорт на участника.

- Каждая команда выделяет один приз на сумму не менее 500 руб.

- Расходы, связанные с транспортом, размещением и питанием, несут командирующие организации.

V. Условия соревнований:

Если количество команд 5 и меньше, то игра проводится по круговой системе. Если 6 команд и более, то команды делятся на две подгруппы. От каждой группы в полуфинал выходят по две команды. Полуфиналы проходят по системе «крест на крест». Победители встреч за 1-2 места, проигравшие за 3-4 места. Команды, занявшие третьи и последующие места в подгруппах. Игры проводятся до 20 очков с разницей до двух очков. При счете 1:1 по сетам, третий сет проводится до 15 очков ровно.

- Места определяются по результатам личной встречи, при равенстве у трех и более команд учитывается разница партий игр между собой, и если разница партий окажется одинаковой, то учитываются набранные очки в партиях между собой.

VI. Награждения:

Команды, занявшие призовые места награждаются памятными кубками и дипломами соответственно занятым мест, спортсмены юбилейными медалями и грамотами. Отличившиеся игроки будут отмечены специальными призами по номинациям.

Данное положение является официальным вызовом.

**Справки по тел. 23-0-41, 23-2-45, 8-924-468-47-69, 8-924-763-13-09**

**Будет работать буфет.**

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ**

МБОУ «Намская НОШ» информирует о том, что начинается прием заявлений в первый класс на 2013-2014 учебный год. Заявление вы можете предоставить по адресу: с. Намцы, ул. Степана Платонова, 20 или отправить по электронному адресу: namnosh@yandex.ru.

Бланк заявления вы можете скачать на сайте ОУ www.namnosh.ucoz.ru.

Зачисление в первый класс оформляется приказом директора ОУ в течение 7 рабочих дней после приема всех документов:

1. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

**Конт. тел. 41-4-84, 42-4-80**

## УЧУРЭХ ТЫПТАР

Убаастыыр салайааччыбытын **КИМ ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА** үбүлүөйүнэн ис сүрэхтэн эвэрдэлибит!

Эйигин кытары биригэ үлэлээбит сылларбытын, дьонго үтүө сыйыангын, сүбэтин-амаһын, дьобургутун улаханньк сыаналыбыт, махтанабыт, куруук саныбыт. Баҕарабыт чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, чугас дьонун этэнгэ сылдьан, үлэлээн-хамсаан, улаатан куруук үөрдэ-көтүтэ сырыттынар.

**Анисия Илларионовна Аргунова-Стручкова, Матрена Семеновна Сидорова уонна улуус БХГ холбоһугун учууталлара**

Күндү ийэбин, балтыбытын, эдьийбитин, Саха республикатын үөрэтиритин туйгунун, Намнааһы гимназия нуучча тылыгар уонна литературатыгар преподавателин **РЕХЛЯСОВА АНИСИЯ ДМИТРИЕВНА** олоһун орто умурһанын туолбут кэрэ-бэлиэ түгэнинэн итиитик-истинник эвэрдэлибит!

Баҕарабыт үгүс түбүктээх үлэвэр өссө үрдүк ситиһиилэри, туйгун доруобуйаны, сырдык халлааны, ыраас күнү, ыра санаалаах, үөрүү эрэ аргыстаах кэрэ-үтүө олоһу, дьолу-саргыны! Үөрэпит оҕолорун араас идэни ылан үлэлии-хамсыы, үрдүк үөрэх кыһатыгар үөрэнэ сылдьалларыгар Эң сэмэй кылаатын баарынан киэн туттабыт, үөрэбит! Билигин үөрэтэр оҕолорун олоххо үрдүк тардыһылаах, дириг билиилээх-көрүүлээх дьон буоллуннар!

**Москваттан кыһынын Лена, биһирг төрөөбүт эдьийин, убайын, быраатын, балтын уонна кинилэр дьэ эргэттэрэ**

**АНИСИЮ ДМИТРИЕВНУ РЕХЛЯСОВУ**, учителя русского языка и литературы Намской улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова, отличника образования Республики Саха (Якутия), от всей души поздравляем с 50-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, осуществления всех ваших начинаний, направленных на воспитание подрастающего поколения.

**Год прибавился к десятку – Это вовсе не беда!**

**Дни проходят без оглядки**

**И сплетаются в года.**

**Важно быть всегда здоровым**

**И неважно сколько лет,**

**Мы желаем много счастья**

**И здоровья на сто лет!**

**Коллектив, администрация, профком**

Нам улууһун, Нам бөһүөлэтин олохтооһун, үлэ ветеранын **ЕМЕЛЬЯНОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ** 60 сааскын туолар кэрэ күнүнэн табаарыстарын ааттарыттан итиитик-истинник эвэрдэлибит!

Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну. Байандаах, илии тутуурдаах бултаах-астаах сырылырын.

**Эвэрдэни кытта Попов, Кривошапкин, Дьяконов, Николаев**

**ГУЛЯЕВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ**, младшего воспитателя, **МОСКВИТИНУ КЛАРУ ДМИТРИЕВНУ**, воспитателя общедетского, от всего сердца поздравляем с 50-летним юбилеем!

Дорогим коллегам желаем творческих успехов, удач во всех делах и начинаниях, неисчерпаемого запаса оптимизма и энергии, крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

**С уважением, коллектив Намского педагогического колледжа**

Поздравляем **ОСИПОВУ МАРФУ ГАВРИЛЬЕВНУ**, ветерана колледжа, с 60-летним юбилеем!

Уважаемая Марфа Гаврильевна, желаем Вам доброго здоровья, оптимизма и бодрости духа, благополучия Вам и вашим близким!

**С уважением, коллектив Намского педагогического колледжа**



Күндүтүк саныыр киһибитин – кэргэммин, аҕабын, эһэбин, убаастыыр убайбытын, күтүөпүтүн, истинник саныыр табаарыспытын, өр сылларга «Комсомольская» совхозка ситиһиилээхтик үлэлээбит Нам улууһун чемпион-тракториһын, чемпион-суоппарын, республикаҕа бастаабыт чемпион-звеноводу, «ХХ үйэ рекордсмена» Бочуоттаах анал бэлиэ хаһаайынын, Кириэс-Кытыл баһаарынай чааһын бастың водителын **ЖИРКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ** 60 сааскын туолбут үөрүүлээх бэлиэ кэмгинэн үөрэн-көтөн туран итиитик-истинник эвэрдэлибит!

Биһиги туспутугар уураабат кыһамньын, тапталын, көмөн иһин барҕа махталбытын тиэрдэбит. Баҕарабыт күн сиригэр баар бары үтүөнү-кэрэни, чиргэл мас курдук кытаанах доруобуйаны, баҕа санаан барыта туоларыгар уонна өссө да өр сылларга үлэлээн-хамнаан, үрдүк ситиһиилээнэн биһигини үөрдэ-көтүтэ сылдьаргар!

**Кэргэнин, кыһынын, сиэнин, бырааттарын, балтын, Намтан Сивцевтар, Сидоровтар, Тааттаттан Павловтар, Пахомовтар, Жулевтар, Ленскэйтэн Поповтар, Хаҕаластан Колесовтар, куораттан Птицыннар, Готовцевтар.**

Торговый павильон «Чайкоff» реализует в широком ассортименте развесной и фасованный чай. В продаже зеленый, черный, желтый, красный (ройбуш) ароматизированные и классические чаи. А также всегда в наличии свежесобранного зерна кофе плантационных и десертных сортов, орехов, фруктов в черном и белом шоколаде. Чайные и кофейные аксессуары: чашки, пиалы, чайные наборы, турки, мельницы и мн. др.

Мы всегда рады видеть Вас по адресу: ул. И. Винокурова, 3, БЦ «Ассоль», 1-й этаж

**ПОЛОЖЕНИЕ**

улусного телевизионного конкурса «Полярная звезда», посвященного Году села в РС(Я)

Место проведения: с. Кысыл-Сыр Намского улуса

Дата проведения: 02-03 февраля 2013 г.

Организатор конкурса: НВК «Саха», ДТРА «Полярная звезда»

Автор проекта - Гоголева Татьяна Афанасьевна

Соорганизаторы конкурса: МО «Хомустахский 1-й наслег», МБУ «Центр досуга Алгыс» с. Кысыл-Сыр, управление культуры и духовного развития Намского улуса, управление образования Намского улуса

**Цели и задачи:**

- \* Выявление юных талантов для фонда «Новые имена» РФ.
- \* Своевременно выявить талант, создать условия для становления талантливой личности, оказать ему всестороннюю поддержку.
- \* Стимулирование творческого потенциала детей, художественных руководителей к активной самореализации.
- \* Отбор талантливых детей через конкурсы и дальнейшее отслеживание их творческой судьбы, оказание им действенной и конкретной помощи в профессиональном развитии.
- \* Создать «банк данных» юных талантов.

**Условия конкурса:**

Конкурс проводится в возрастных группах: до 8 лет, с 9-11 лет, с 12-14 лет, с 15-18 лет, с 19-21 года.

По следующим номинациям:

- Вокал (эстрадный, народный, академический)
- Авторская песня
- Народное пение
- Народные инструменты
- Народная, классическая музыка
- Фольклор всех народов
- Оригинальный жанр
- Цирковое искусство
- Разговорный жанр
- Эстрадная, народная хореография
- Театр и студии мод и т.д.
- Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство

Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях при желании, но в избранной номинации должен иметь не менее двух номеров. Продолжительность номера не более 3-5 минут. К фонотграммам участников предъявляются высокие требования.

Участники по номинациям: изобразительное и прикладное искусство, живопись и литература (поэзия, проза, драма, рассказ и т.д.) должны представить не менее двух лучших работ.

В конкурсе оцениваются:

- \* сценический образ и его воплощение, костюм, имидж.
- \* подбор репертуара и соответствие репертуара возрасту.
- \* вокальные и хореографические данные.
- \* поведение на сцене, эмоциональное и техническое исполнение.
- \* оформление номера как шоу, например, вокалист может использовать бэк-вокал и танцоров.
- \* наличие собственного стиля, почерка.

**Награждение:**

Лучшим из лучших присваиваются звания дипломанта, лауреата 1, 2, 3 степени в каждой группе указанных номинаций.

Специальные призы:

- Самый юный участник,
- Приз зрительских симпатий,
- Лучший руководитель года (вокал, хореография, фольклор, прикладник, руководитель дошкольного образования),
- «Лучший конферансье»,
- Лучший танцевальный ансамбль года,
- Лучший вокальный ансамбль года,
- Лучший фольклорный ансамбль года,
- Лауреат лауреатов,
- Гран-при.

**Программа:**

02 февраля с 09.00 ч. – регистрация участников

с 10.00-18.00 чч. – отборочные концерты

с 20.00 – Торжественное открытие

03 февраля

с 09.00 ч. – регистрация участников

с 10.00-18.00 чч. – отборочные концерты

с 20.00 ч. – гала-концерт

Каждый участник заполняет анкету, творческую заявку-карточку.

Вступительный взнос конкурсанта: конкурс (улусный) – от руководителя – 250 руб., от участника – 250 руб., если участник задействован в другом жанре доплачивается – 100 руб. (от 1-го участника). Бейдж участника – 50 руб.

Проживание и питание за счет конкурсанта.

**Заявки принимаются по адресу: Намский улус, с. Кысыл-Сыр, ул. Северная, 1, МБУ «ЦД Алгыс» с. Кысыл-Сыр. Телефон 8-411-62-25-3-95, факс 8-411-62-25-3-37**

**СЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ!**

Желаете запечатлеть семейные торжества, свадьбы, юбилей? Нет ничего проще — позвоните по телефону 42-9-48, 89243660623, 89141077316.

Мы приедем и по вашему желанию качественно, профессионально снимем на видео и фото с отличным оформлением. Также принимаем заказы на имидж-фильмы, музыкальные клипы, семейное фотографирование на дому, перевод из видеокассет на цифровые носители, монтаж и запись частных видеосъемок.

**ИП «Замятин А.Т.»**

**ЫТКТАБЫЛЛААХ УЛУУС ОЛОХТООХТОРО!**

Мэлдьи ыраас ууну биһигиттэн атыһаһаахха сөп. Ону таһынан атыһа бааллар механической помпалар, электрической кулердар. Сакааһынан адалабыт. Кирдээх, саһарбыт уонна хайдыһаах баллоннары төттөрү ылбаһыт.

Аппааны бөһ., Лена уул. 16-та. Дьыэбэ илдьэн бизрээбит.

**Тел. 8914-300-11-70, 8924-873-73-11 уонна 23-3-21.**

**ЫРААС УУНУ ИБИЭН — ЧӨЛ ТУРУКТАНЫАН!**

**БИЛЛЭРИИЛЭР**

**РЕШЕНИЕ № 10-2 от 29 декабря 2012 г.**

Об утверждении сметы на 2013 г. Программы организации летней занятости,

отдыха и оздоровления детей в Намском улусе на 2009-2013 гг.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года 328-З № 669-III «О государственной и общественной поддержке летней занятости, отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)», в целях реализации прав детей на оздоровление, полноценный отдых и занятость, Улусный (районный) Совет депутатов МО «Намский улус» РЕШИЛ:

1. Утвердить смету на 2013 г. Программы организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей в Намском улусе на 2009-2013 гг. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в улусной газете «Эн-сиэли», на официальном сайте МО «Намский улус» www.demo5.ykt.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и труду (председатель Маркова Л.М.)

**Председатель Улусного (районного) Совета А.Х. Христофоров**  
**Глава улуса А.И. Ильин**

**РЕШЕНИЕ № 10-3 от 29 декабря 2012 г.**

Об утверждении графика пленарных заседаний Улусного (районного) Совета депутатов МО «Намский улус» на 2013 год

Заслушав и обсудив информацию о планах работы депутатов Улусного (районного) Совета депутатов МО «Намский улус», Улусный (районный) Совет депутатов МО «Намский улус» РЕШИЛ:

1. Утвердить график очередных пленарных заседаний Улусного (районного) Совета депутатов МО «Намский улус» на 2013 год:

- 1 пленарное заседание - 24 января 2013 г.;
- 2 пленарное заседание - 28 февраля 2013 г.;
- 3 пленарное заседание - 28 марта 2013 г.;
- 4 пленарное заседание - 25 апреля 2013 г.;
- 5 пленарное заседание - 23 мая 2013 г.;
- 6 пленарное заседание - 27 июня 2013 г.;

2. Опубликовать настоящее решение в улусной газете «Эн-сиэли».

**Председатель Улусного (районного) Совета А.Х. Христофоров**  
**Глава улуса А.И. Ильин**

**Көһнөрүү**

«Эн-сиэли» хаһыат тохсунньу 9 к. №-гэр «Нам улууһун 2012 сьл бастыг спортсменнара» диэн матырыйаалга Эверстов Юрий диэн оннугар Владимир, Куприянов Владимир Владимирович диэн оннугар Владиславович диэн көһнөрөн ааһаргытыгар. Сьыһалар матырыйаалы бизрбит дьонунан таһаарылыннылар.

**Редакция**

Предлагаю услуги репетитора по французскому, английскому языкам, а также выполняю контрольные работы по данным языкам.

**Тел. дом. 26-1-82, сот. 89243675139**

Хочешь в Таиланд? Приходи выигрывай путевку на двоих в маг-не «Электра».

**Грузовые перевозки до 2-х тонн по селу, по городу.**

**Тел. 89841160270, 89243661967**

**МАХТАЛЛАР**

**БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО**

С Рождеством Христовым и Богоявлением, Крещением Господа нашего Иисуса Христа!

Православная церковь во имя святого пророка и Крестителя Иоанна по улице Ленина, 18 выражает искреннюю благодарность всем, кто помог провести достойно Рождественский праздник, поздравить наших детей, детей приюта, инвалидов и пожилых в доме престарелых. Благодарны нашим меценатам: Геннадью Карповичу, Михаилу Робертовичу, Ольге Васильевне, Александру Григорьевичу, Владимиру Анатольевичу, Анне Дмитриевне, прихожанам церкви и всем, кто внес свою посильную лепту. Да не осудит рука дающего!

**С благодарностью и низким поклоном настоятель храма иерей Павел (Слепцов), приходской совет церкви. Январь 2013 год.**

Биһиги Москва куоракка бьар пересадкагыгар операцияланан, эмтэнэн кэлибит. Мин Филиппов Евгений, кэргэним Анисия, ийэбит Филиппова Татьяна Герасимовна уонна аймахтар ааттарыттан барба махталбытын тиэрдиэхпитин баһарабыт. Донорынан барсыбыт сиэммит, бырааппыт Орлов Петр Германовичка, көрөөччүнэн барсыбыт үтүө санаалаах эдьийбит Новгородова Роза Николаевна, социальной харалта тиэрлэттигэр, село саҥа депутаттара Новгородов А.Г., Винокуров И.Н., предпр. Новиков С.С. Биригэ үлэли сьылдыбыт 1 №-дээх оскуола учууталлара: Рыкунова М.Н., Иванов М.Е., Алексеев Е.С., Пантилов С.И., Новгородов А.В., Колмогоров В.И., Викторов М.Л.

Анисия төрөппүттэригэр Бурнашев В.В., И.Б. Аппааныга инфекционной отделение коллективыгар, бырааспар Романова И.И., биригэ үөрэммит оҕолорбор Габышев М., Эверстова В.А., Сивцева Н.А., Слепцова В.С., Петренко И.Д., Носкова В.Д., Бушуев М.А., Михайлова В.Р., Евсеева В.Д., Саввина С.С., Николаев С.Н., Больничкая Н.А., Николаева С.Н., Оконешникова А.И., Аммосов Н.А., Аммосова Алена, Парников П.А., Парникова Юрчана, дьүөгэбэр Эверстова Айталига Ивановна, «Байдам» ПО сал. Куприянов В.В., райпоба биригэ үлэлээбит дьоннорум Охлопкова Е.Г., Григорьева С.Н., Марков С.С., Мордосов А., Сивцева А.А., Бугаева А.Е., Слепцова А.С., Ноговицына А.И., Дьокуускайтан, Уус-Алдантан Неустроева К.А., Березкина В.Н., Кривошапкин А.И., Кривошапкин К.И., эдьийдэрбитигэр Филиппова Л.И., Филиппова В.И., Попова В.Н., Кривошапкина Г.А.

Бу ааттаммыт бар дьоммутугар улахан махталбытын биллэрэн туран киһилэргэ дьолу-соргуну, үлэ-эригэр ситиһини, оҕолоро, сиэннэрэ доруобай, үөрэхтээх дьон буоллуннар.

**Барба махталы кытары Филиппов дьыэ кэргэттэрэ**

<p>Күндү бырааппыт, убайыт, Хамаббаттан төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооҕо</p> <p><b>ВАСИЛЬЕВ Валерий Михайлович</b></p> <p>соһуччу ыалдьан өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Хамаббаттан Васильевтар</b></p>	<p>Биригэ төрөөбүттэригэр, аймахтарыгар, оҕолоругар</p> <p><b>НАЗАРОВ Семен Петрович</b></p> <p>ыарахан ыарыыттан күн сириттэн барбытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Эдьийдэргит Оконешниковтар, Аргуновтар, Жирковтар, Ушинскийдар, Пестряковтар</b></p>
<p>Убаастыыр күтүөлүгүт</p> <p><b>ВАСИЛЬЕВ Валерий Михайлович</b></p> <p>соһуччу ыалдьан күн сириттэн барбытынан балтыбытыгар, эдьийдэригэр Васильева Марина Дмитриевна, оҕолоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Кривошапкин, Касьяновтар, Макаровтар</b></p>	<p>Хамаббатта орто оскуолатыгар биригэ үөрэммит доҕорубут</p> <p><b>НАЗАРОВ Семен Петрович</b></p> <p>ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан оҕолоругар, сиэннэригэр, биригэ төрөөбүттэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>1977 с. 10 «б» кылааска биригэ үөрэммиттэрэ</b></p>
<p>Күндүгүт саныыр балтыбытыгар, эдьийдэригэр Васильева Марина Дмитриевна, оҕолоругар, сиэннэригэр тапталлаах кэргэнэ, адалара, эһээлэрэ, Хамаббаттан төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооҕо</p> <p><b>ВАСИЛЬЕВ Валерий Михайлович</b></p> <p>соһуччу ыалдьан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Захаровтар, Винокуровтар, Касьяновтар, Корякиннар</b></p>	<p>«Нам улууһун тиэрлэтэрин киинэммит бухгалтерията» муниципальный тиэрлэтэ Таастах нэһилиэгин кылаабынай бухгалтериягар Назарова Алена Семеновна тапталлаах аҕата, биригэ үлэлээбит коллегабытыгар Назаров Архип Петровичка улахан убайа</p> <p><b>НАЗАРОВ Семен Петрович</b></p> <p>уһун, ыарахан ыарыыттан күн сириттэн барбытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Администрация, профком</b></p>
<p>Күндүгүт саныыр аҕабыт, эһээбит, Хамаббатта нэһилиэгин олохтооҕо</p> <p><b>НАЗАРОВ Семен Петрович</b></p> <p>тохсунньу 15 күнүгэр ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын диригник курутууһун туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Уола, кыргытара, күтүөттэрэ, сиэннэрэ</b></p>	<p>Биригэ үлэлиир коллегабыт Таркаева Анна Григорьевна, кэргэнигэр Таркаев Гаврил Николаевичка, бары чугас аймах-билэ дьонноругар убаастыыр убайдара.</p> <p><b>НОВГОРОДОВ Николай Николаевич</b></p> <p>ыалдьан бу олохтон туораабытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Хамаббатта саха-француз лицейин коллектива</b></p>
<p>Күндү биригэ төрөөбүт убайыт, таайыт, абаҕабыт</p> <p><b>НАЗАРОВ Семен Петрович</b></p> <p>ыарахан ыарыыттан күн сириттэн соһуччу барбытынан сиэн балтыларбытыгар Алена, Наташа, күтүөттэригэр, сиэннэригэр, биригэ төрөөбүттэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Биригэ төрөөбүт балтылара, бырааттара, күтүөттэрэ, кийиттэрэ, сиэн балтылара, бырааттара</b></p>	<p>Улаханньк ытыктыыр киһибиһигэр Далбаева Анна Алексеевна тапталлаах кэргэнэ, педагогической үлэ ветерана</p> <p><b>МАРКОВ Николай Филиппович</b></p> <p>уһун, ыарахан ыарыыттан ыалдьан олохтон туораабытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Намтан, Дьокуускайтан, Хомустахтан Колесовтар бары дьыэ кэргэттэрэ</b></p>
<p>Күндү хотуммгар, эбээбитигэр, хос эбээбитигэр кэргэнэ, педагогической үлэ ветерана</p> <p><b>МАРКОВ Николай Филиппович</b></p> <p>уһун, ыарахан ыарыыттан ыалдьан олохтон барбытынан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Аһыгытын тэнгэ үлэстэбит.</b></p>	<p><b>Далбаева П.М., кыргытара, сиэннэрэ</b></p>

**Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ**

**ОТДЕЛЛАР:** информация, сурук, төрүт культура — **41496;** бухгалтерия — **41141;** факс — **41141;** редакционной-издательской ситим — **41332**

**Тэрийэн таһаарааччылар:** СР Правительства, «Нам улууһун «Эн-сиэли» хаһыат редакцията» автономнай учреждение. Сибээс, информационнай технологиялар уонна маассабай коммуникациялар эйгэлэригэр кэтээн көрүүгэ Федеральной сулуусна СР управлениетыгар 2012 с. олунньу 7 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмэрэ — **ПШ №ТУ14-0216.**

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэтитин, дьыэбит аадырыһын чопчу ыйын. Редакцияга киирбит суруктар төһөрүллүбэттэр. **Автор этэрэ хаһыат санаатыһын мэлдьи биир буолбат.**

**«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.**  
**678380, Саха Республиката, Нам улууһа, Нам сэл., Заложной уул. 4.**  
**E-mail: Namtsy41141@mail.ru; editor@namtsy.sakha.ru**

«Эн-сиэли» хаһыат РИС талылына, таңгылына уонна бэчээтиир сыагар бэчээттэнэ. **Аадырыһа:** Нам сэл. Заложная уул. N4 Формата А3. Кээмэйэ 2,5 бэчээт. **лице Көһүл сыанана атыһыанар Индекс — 54889.** Тиража — 2140 Бэчээкэ илии баттанытын графика — 12:00 ч. 18.01.2013 с. Бэчээкэ илии баттанна — 11:20 ч. 18.01.2013 с.